

Kosepele ea 'Muso oa Molimo

Ke tharollo!

Na ua hlokomela hore Jesu o itse pheletso e ke ke ea tla ho fihlela 'Muso oa Molimo o boleloa lefatšeng e le paki?



"Phiri le eona e tla lula le konyana ... E ke ke ea utloisa bohloko kapa ea senya thabeng eohle eaka e halalelang, Hobane lefats'e le tla tlala tsebo ea MorenaHela metsi a koahetse leoatle." (Esaia 11: 6,9)

Ka

Bob Thiel, Ph.D.

Kosepele ea 'Muso oa Molimo

Ke tharollo!

By Bob Thiel, Ph.D.

Copyright © 2016/2017/2018/2019 ke Libuka tsa Nazarene. Khatiso ea 1.4. Bukana e hlahiseltsoe Kereke e Tsoelang Pele ea Molimo le Bahlahisi, mokhatlo o le mong. 1036 W. Monate Avenue, Mofosi Leoatle, California, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5.

Hobane batho ba sitoa ho rarolla mathata a bona?

Na ua tseba hore lintho tsa pele le tsa ho qetela tseo Bibele e bonts'ang hore Jesu o li rutile mabapi le litaba tse molemo tsa 'Muso oa Molimo?

Na ua tseba hore 'Muso oa Molimo e ne e le tšusumetso ea baapostola le ba pele ba ileng ba ba latela?

Na 'Muso oa Molimo ke motho oa Jesu? Na 'muso oa Molimo Jesu o phela bophelo ba hae ho rona hona joale? Na 'Muso oa Molimo ke mofuta oa' muso oa 'nete oa bokamoso? Na u tla lumela seo Bibele e se rutang?

'Muso ke eng? Hantle 'Muso oa Molimo ke eng? Bebele e ruta eng? Kereke ea pele ea Bokreste e ne e ruta eng?

Ua tseba hore bofelo bo ke ke ba tla ho fihlela 'Muso oa Molimo o bolellooa lefatše e le paki?

Setšoantšo se sekoahelong se ka pele se bonts'a konyana e robetse le phiri joalo ka ha e hlophisitsoe ke Burdine Printa and Graphics. Setšoantšo se sekoahelong se ka morao ke karolo ea moaho oa mantlha oa Kereke ea Molimo e Jerusalema o nkiloeng ka 2013 ke Dr. Bob Thiel.

TISETSO

- 1. Na botho bo na le tharollo?**
- 2. Jesu o ile a ruta evangeli efe?**
- 3. Na 'Muso oa Molimo o ne o tsebahala Testamenteng ea Khale?**
- 4. Na baapostola ba ile ba ruta Kosepele ea 'Muso?**
- 5. Mehloli e ka ntle ho Testamente e Ncha e rutiloe 'Muso oa Molimo.**
- 6. Likereke tsa Greco-Roman li ruta hore 'Muso oa bohlokoa, empa ...**
- 7. Hobane'ng 'Muso oa Molimo?**

Mokhoa oa puisano

Tlhokomeliso: Buka ena ke phetolelo e tsoang phetolelong ea Senyesemane ke motho eo eseng setho sa Kereke e Tsoelang Pele ea Molimo, ka hona mantsoe a mang a kanna a se hlahise taba ea mantlha, empa a ts'epahetse hore a haufi. Mofuta oa Senyesemane o fumaneha mahala inthaneteng ho www.ccog.org

1. Na botho bo na le tharollo?

Lefatshe le tobana le mathata a mangata .

Batho ba bangata ba lapile. Batho ba bangata ba hateletsoe. Batho ba bangata ba tobane le tlala.Lichaba tse ngata li le mokolotong o moholo.Children, ho kenyelletsa le ba sa tsoaloang, ba tobana le tlhekefetso.Dikarolo tse hanyetsanang le lithethefatsi li tšoenya lingaka tse ngata. Metse e meholo ea indasteri e na le moea o silafetseng haholo hore o phele hantle. Bo-ralipolotiki ba fapaneng ba sokela ntoa . Litlhaselo tsa bokhukhuni li ntse li etsahala .

Na baeta-pele ba lefatše ba ka lokisa mathata a tobaneng le batho?

Batho ba bangata ba nahana joalo.

Agenda e Ncha ea Bokahohle

Ka la 25 September, 2015, ka mor'a puo e senotlolo-noutou eo ke Vatican e Pope Francis, lichaba 193 tsa United Nations (Machaba a Kopaneng) kgethilego ho kenya tshebetsong le " 17 ntshetso pele Goals " la seo ka linako tse ling o ne a bitsoa le *New Bokahohle Agenda* .Here di lipakane tsa 17 tsa UN:

Sepheo 1. Felisa bofuma ka mefuta eohle ea eona hohle

Sepheo sa 2.Le tlala ea bohlano, fihlella ts'ireletso ea lijo le phepo e nepahetseng le ho khothaletsa temo e tsitsitseng

Sepheo sa 3. Etsa bonnete ba bophelo bo botle le ho khothaletsa bophelo bo botle ho bohle ka lilemo tsohle

Sepheo sa 4. Etsa bonneta ba thuto e akaretsang le e lekanang 'me e khothaletse menyetla ea ho ithuta ea bophelo bohle bakeng sa bohle

Sepheo 5. Finyella tekano ea bong le ho matlafatsa basali le banana bohle

Sepheo 6. Etsa bonneta ba hore ho na le taolo e tsitsitseng ea metsi le tsamaiso ea likhoerekhoere ho bohle

Sepheo 7. Etsa bonneta ba hore batho bohle ba fumana matla a theko e tlaase, a ka tšeptjoang, a tšoarellang le a sejoale-joale

Sepheo sa 8. Kholiso ea moruo e tsitsitseng, e kenyelletsang le e tsitsitseng ea moruo, ho fumana mosebetsi ka bottlalo le mosebetsi o motle bakeng sa bohle

Sepheo sa 9. Theha meralo ea motheo e matlafatsang, khothaletska kholiso e akaretsang le e tsitsitseng ea indasteri le ho matlafatsa boqapi

Sepheo sa 10. Fokotsa ho se lekane ka hare ho linaha

Sepheo sa 11. Etsa hore litoropo le libaka tsa bolulo tsa batho li kenyele, li bolokehe, li lule li tiile 'me li bolokehe

Sepheo sa 12. Netefatsa ts'ebeliso e tsitsitseng ea tšebeliso le tlhahiso

Sepheo sa 13. Nka bohato bo potlakileng ho loantsha phetoho ea maemo a leholimo le littlamorao tsa lona

Sepheo sa 14. Boloka le ho sebelisa lihlahisoa tsa leoatle, leoatle le lihlahisoa tsa leoatle hantle bakeng sa nts'etsopele ea nako e telele

Sepheo sa 15. Sireletsa, khutlisetsa le ho khothaletska tšebeliso ea tikoloho ea lefatše, ho boloka meru e tsitsitseng, loantsha lehoatata, ho emisa le ho fokotsa tšenyeho ea lefats'e le ho fokotsa tahlehelo ea mefuta-futa ea lihloliloeng

Sepheo sa 16. Ho khothaletsa sechaba se nang le khotso le se akaretsang bakeng sa nts'etsopele e tsitsitseng, fana ka phihlello ho toka bakeng sa bohole le ho aha mekhatlo e sebetsang, e ikarabellang le e kenyaletsang maemong ohle

Sepheo sa 17. Matlafatsamekhoa ea ts'ebetso le ho nchafatsa ts'ebelisano 'moho oa lefatše bakeng sa nts'etsopele e tsitsitseng

Morero ona o lokela ho kengoa tšebetsong ka botlalo ka 2030 mme o boetse o bitsoa *Agenda ea 2030 bakeng sa Nts'etsopele e Ntle*. Ho e ikemiseditse ho rarolla saleh statemente s a tobaneng le batho ka molao oa tsamaiso, thuto le machaba le ho kopanya litumelo tšebelisano-'moho. Le ha merero ea eona e mengata e lokile, mekhoa e meng ea eona le lipheo tsa eona li mpe (cf. Genese 3: 5). Morero oa hae , le ona, o tsamaisana le *thuto* ea Mopapa Francis *Laudato Si* .

The " New Bokahohle Agenda " ne a ka bitsoa " New Catholic Agenda " e le lentsoe la " cath olic " ho bolela " ba bokahohleng. " Mopapa Francis o ile a bitsa ngoana eo

of the *New Universal Agenda* " pontšo ea bohloko ea tšepo. "

Ka o latele-up tumellano ea Machaba a Kopaneng, ho na le e ne e le kopano ea Paris ka December 2015 (ka molao ba e biditseng *21st Conference ea Liphathi ho ea Moralo Convention Machaba a Kopaneng ka Climate Change*). Mopapa Francis o boetse a rorisitse tumellano eo ea machabeng mme a eletsa lichaba hore " li latele ka hloko tsela e tlang pele, le ka tumellano e lulang e le matla ea bonngoe. "

Hoo e batlang e le sechaba sohle lefats'e se ile sa lumellana le litumellano tsa Paris, tse neng li e-na le sepheo seikhethang sa tikoloho le boitlamo ba lichelete. (Eaba Mopresidente oa US Barack Obama o saena tokomane ea ho etsa USA sena ka selemo sa 2016, empa ka selemo sa 2017, Mopresidente oa United States, Donald Trump o boletse hore United States HA E SE KE ea amohela tumellano e lumellanoeng le litlatse tsa Paris. Hona ho bakile khalefo ea machabeng mme ho thusitse ho khetholla US) ho tloha Europe le libakeng tse ling tsa lefatše.) Hamorao Mopapa Francis o ile a re batho "ba tla theoha " haeba se sa etse liphetoho tsa hae tse amanang le boemo ba leholimo.

Ha a ntse a ha ho na motho ea batlang ho hema silafetse moea, ba lapa, ho ba futsanehileng, ho kotsing ea ho fela , joalo-joalo., E tla boiteko batho sa t a ipehele lipakane tsa UnitedNations 'lenanetabeng 2030 le / kapa Paris lumellana solv ea e le mathata a tobaneng le batho?

The Record Record ea Machaba a Kopaneng

T a Machaba a Kopaneng e ile ea thehoa le thehile ka 24 October 1945 , ka mor'a Ntoa ea II ea Lefatše , e le hore ho thibela ho kgohlano e mong e joalo le ho leka ho khotalletsa khotso lefatšeng. Motheong oa eona, UN e ne e na le linaha tse 51 tsa litho; hona joale ho na le 193.

Ho bile le likhohlano , kapa eseng likete, lefatšeng ka bophara ho tloha ha Machaba a Kopaneng a theha, empa ha re e-so be le se ka hlalosoang e le Ntoa ea Boraro ea Lefatše.

Ba bang ba lumela hore tšebelisano ea machaba joalo ka ha Machaba a Kopaneng a ipolela hore ea e phahamisa , hammoho le mofuta oa litumelo le litumelo tseo Mopapa Francis le baetapele ba bang ba bangata ba bolumeli ba lekang ho li khotalletsa , li tla tlisa khotso le nala.

Leha ho le joalo, tlaleho ea Machaba a Kopaneng ea ho etsa sena ha ea bantle . Ntle le likhohlano tse ngata tse hlometseng ho tloha ha Machaba a Kopaneng a theha, batho ba limilione tse ngata ba lapile, baphaphathehi le / kapa ba futsanehile haholo.

Lilemo tse fetang tse leshome tse fetileng, Machaba a Kopaneng a ikemiselitse ho kenya tšebetsong *lipheo tsa ona tsa nts'etsopele ea Millennium* . E ne e na le " lipheo tse robeli tsa nts'etsopele, " empa sena ha sea ka sa atleha, esita le ho latela UN ka boeona. Ka hona, ka selemo sa 2015, ho ile ha amoheloa li - 17 tsa " Sustainable Development Goals " tse ling li na le ts'epo. Ba bang ba ho nka e le tšōmong.

Ho isa bohōleng ba utopia ho ea, ka la 6 Mots'eanong 2016, Mopapa Francis o itse o lora ka "European European" Europeanism European Union) hore kereke ea hae e ka thusa kontinenteng eo ho e fihlela. Leha ho le joalo, toro ea Mopapa e tla fetoha toro ea bosiu (cf. Tšen. 18).

Ho ka ba le Tšebelisano ' moho le Katleho , Empa...

Merriam Webster's Dictionary e re Utopia ke " sebaka se inahaneloang moo mmuso, melao le maemo a bophelo bo phethahetseng." Bibebe e ruta hore batho ba ke ke ba rarolla mathata a bona ka bo bona:

²³ Morena, ke a tseba hore tsela ea motho ha e ka boyena. Ha se ho motho ea tsamaeang ho tsamaisa mehato ea hae. (Jeremia 10: 23, NKJV haese ha ho bontšitsoe ka nepo)

Bebele e ruta hore ts'ebelisano ea machabeng e tla hholeha.

¹⁶ Tšenyo le masisapelo li tseleng tsa bona; ¹⁷ Le tsela ea khotso ha ba e tsebe. ¹⁸ Ha ho tšaba Molimo ka pel'a mahlo a bona. (Baroma 3: 16-18)

Leha ho le joalo, batho ba bangata ba sebeletsa ho bona pono ea mokhatlo oa batho ba sa phutholoheng, mme ka linako tse ling ba leka ho kenyelletsa bolumeli. Empa ha ho na motho ea ikemiselitseng ho latela litsela tsa Molimo a le mong oa 'nete. Hase hore ho tla ba le ha ho na kgatelopele e 'ngoe ea United Nation'sor ea Vatican e -na le lipakane . Ho tla ba le tse ling (le tse ling tsa sepheo se setle) , hammoho le mathata a itseng.

Ebile, mme mohlomong kamora ntoa e kholo, mofuta oa tumellano ea khotso ea machabeng o tla lumellanoa le ho tiisoa (Daniele 9:27) . Ha ho se ho le joalo, ba bangata ba tla tloaela ho lumela hore batho ba tla etsa hore ho be le khotso le thabo.

Boholo bo tla amoheloa ke "tsoelo-pele" ea machabeng (cf. Ezekiele 13:10) le ka lipontšo le limakatso tse fapaneng (2 Bathes. 2: 9-12). Empa Bebele e re khotso e joalo e ke ke ea tšoarella (Daniele 9: 27; 11: 31-44), ho sa tsottelehe seo baetapele ba ka se bolelang (1 Bathes. 5: 3; Esaia 59: 8).

Khopolo ea hore , ntle ho Jesu (cf. Johanne 15: 5 ; Matheu 24: 21-22), batho ba ka tlisa maemo a phethahetseng ena 'joale lilemo rerang bobe' ke kosepele ba bohata (Bagalata 1: 3-10).

Haeba botho ke bona feela bo ke keng ba khona ho tlisa utopia e le kannete, na ho na le mofuta oa mofuta o mong oa ts'epo o ka khonehang?

Ho joalo.

'Muso oa Molimo o tla etsa lefatše lena,' me hamorao, ka ho sa feleng, li be betere ka tsela e ntle.

2. Jesu o ne a rera Evangeli efe?

Bebele e ruta hore mokhatlo oa batho ba phahameng, o bitsoang 'Muso oa Molimo, o tla nkela mebuso ea batho sebaka (Daniele 2:44; Tshenolo 11:15; 19: 1-21).

Ha Jesu a qala minis hae tsa phatlalatsa tse leka, O ile a qala ka ho bolela ka ***litaba tse molemo tsa ho Kingdom tsa Molimo***. Sena ke seo Mareka a se tlalehileng:

¹⁴ Kamora hore Johanne a kennoe teronkong, Jesu a tla Galelea, a ntse a bolela evangeli ea 'muso oa Molimo,¹⁵ a re : Nako e se e fihlile,' me 'muso oa Molimo o atametse. Bakang, 'me le lumele ho evangeli " (Mareka 1: 14-15).

Kosepele ena, e tsoa lentsoeng la se-Gerike le fetoletoeng e le *evangeli*, 'me e bolela " molaetsa o monate " kapa " litaba tse monate." Testamenteng ea N, lentsoe la Senyesemane " 'muso , " le amanang le' muso oa Molimo, le boletsoe ka makhetlo a 149 ho NKJV le 151 ho *Douay Rheims Bible* . E tsoa lentsoeng la se-Gerike le fetoletoeng e le *basileia* le bolelang puso kapa sebaka sa borena.

Mebuso ea batho, le 'muso oa Molimo, ba na le morena (Tshenolo 17: 14) , ba bua ka sebaka (Tshenolo 11: 15) , ba na le melao (Esaia 2: 3-4; 30: 9) , mme ba na le lithuto (Luka 13: 29) .

Mona ke thuto ea pele ea phatlalatsa e tsoang ho Jesu e tlalehiloeng ke Mattheu:

²³ Mme Jesu a dikologa Galelea yotlhe, a ruta mo disinagogeng tsa bone, a rera efangele ya bogosi (Mathaio 4:23).

Matthew o boetse oa tlaleha:

³⁵ Joale Jesu a haola le metsana eohle le metsaneng, a ntse a ruta ka lisynagogeng tsa bona, a bolela evangeli ea 'muso (Matt hew 9:35).

The e bontsa New Testament hore Je Efese o tla busa ka ho sa feleng:

³³ Mme O tla busa ntlo ea Jakobo ka mehla, mme mmuso oa hae o ke ke oa fela (Luka 1: 33).

Luka o tlaleha hore morero oo Jesu a rometsoeng ka oona e ne e le ho bolela ka 'Muso oa Molimo. Hlokomela seo Jesu a se rutileng:

⁴³ A re ho bona, " Ke lokela ho bolela 'muso oa Molimo le metseng e meng, hobane bakeng sa morero ona ke' nile ka ile a romeloa " (Luka 4:43).

Na o kile oa utloa ho boleloa? Na o kile oa hlokomela hore sepheo sa Jesu ha a ne a rongoa e ne e le ho rera Kingdom ea Molimo?

Luka o boetse o tlaleha hore Jesu o *ile a* ea bolela Kingdom ea Molimo:

¹⁰ Baapostola, ha ba khutla, o ile a re ho Eena sohle seo ba neng ba se entse. Yaba O a ba nka mme a ya sebakeng se ka thoko a le sebakeng se thopileng sa motse o bitswang Bethsaida. ¹¹ Empa ha bongata bo tseba hoo, ba Mo latela; mme A ba amohela mme a bua le bona ka mmuso wa Modimo (Luka 9: 10-11).

Jesu o rutile hore Mmuso oa Molimo e lokela ho ba pele ho ba tlang ho latela .

³³ Empa batla 'muso oa Molimo pele le ho loka ha hae (Mattheu 6:33).

³¹ Empa, batlang 'muso oa Molimo,' me lintho tsena tsohle le tla li ekeletsoa. ³² Se tšabeng, mohlatsoana, hobane ke thato ea Ntat'ae ho le fa 'muso (Luka 12: 31-32).

Bakreste ba lokela ho BONA 'Muso oa Molimo pele. Ba etsa sena ka ho etsa hore ba tle pele ho bona ka ho phela ka mokhoa oo Kreste a neng a tla etsa hore ba phele le ho lebella ho khutla le 'muso oa hae. Leha ho le joalo, boholo ba ba ipolelang hore ke Kreste, ha ba batle 'Muso oa Molimo pele, ha ba tsebe le hore na ke eng. Batho ba bangata ba boetse ba lumela hore Molimo o lebelletse hore ho kenella lipolotiking tsa lefatše. Ka ho se utloisise 'muso oa Molimo, ha ba utloisise

phela ha joale ka ha ba lokela kapa ba utloisia hore na ke hobaneng ha batho ba le liphoso.

Tsebiso hape hore, th ea e 'muso o tla fuoa ho mohlatsoana (cf. Baroma 11: 5). Ho hlokahala boikokobetso hore u ikemisetse ho ba karolo ea mohlatsoana oa 'nete.

Mmuso oa Molimo ha o e-so theoe Lefatšeng

J esus ile a ruta hore balateli ba Hae Sh Ould rapella hore 'Muso o tlang ho tla, ke ka hona ba se ke se rua ho:

⁹ Ntate oa rōna ea leholimong, itshepisa ba lebitso la hao. 10 'Muso oa hao o tle. Thato ea hau e etsoe (Mattheu 6: 9-10).

Jesu o rometse barutua ba hae ho ea bolela evangeli ea Molimo:

¹Eaba o bitsa barutuwa ba hae ba leshome le metso e mmedi mme a ba fa matla le bolaodi hodima bademonia bohle, le ho phekola mafu. ²O ba romme ho ea bolela ka 'muso oa Molimo (Luka 9: 1-2).

Jesu o rutile hore boteng ba hae feela e ne e se 'muso, joalo ka ha' muso o sa ka oa theoa lefats'eng ka baka leo ke ka lebaka leo A entseng seo A sa leleka bademonia ka lebitso la hae ka nako eo :

²⁸ Empa haeba ke leleka bademona ka Moea oa Molimo, ruri 'muso oa Molimo o le holim'a lona (Mattheu 12:28).

'Muso oa' nete ke nakong e tlang - leha e le hore mona joale ka M areka bontša 's :

⁴⁷ Mme haeba leihlo la hao le etsa hore o etse sebe, u le ntše. Ho molemo hore o kene 'musong oa Molimo ka leihlo le le leng ho ena le ho ba le mahlo a mabeli, ho lahleloa... (Mareka 9: 47).

²³ Jesu a qamaka, a re ho barutuwa ba hae: " Ho thata hakakang ho ba ruileng ho kena mmusong wa Modimo! " ²⁴ Barutuoa ba maketse ke mantsoe a hae. Empa Jesu a boela a araba, a re ho bona, " Bana, ho thata hakaakang hore ba ts'epang maruo ba kene 'musong oa Molimo! ²⁵ Ho bonolo hore kamele e tsamaee ka leihlo la nale ho ena le hore morui a kene 'musong oa Molimo " (Mareka 10: 23-25).

²⁵ Kannete ke re ho uena, nke ke ka hlola ke noha litholoana tsa sefate sa morara ho fihlela letsatsi leo ka lona ke tla se noa se secha 'musong oa Molimo " (Mareka 14:25).

⁴³ Josefa oa Arimathea, e leng ne a hlaheletse setho lekhotla, ea neng a ka boeena o emetse 'Muso oa Molimo, ho tla le ho ba sebete u be ... (Mareka 15:43).

Jesu o rutile hore 'muso ona ha se karolo ea lefats'e lena la joale:

³⁶ Jesu a araba, a re : 'Muso oa ka ha se oa lefatše lena; Haeba 'muso oa Ka e ne e le oa lefatše lena, bahlanka ba Ka ba ne ba tla ioana, hore ke se ke ka nehelanoa ho Bajuda; empa joale 'Muso oa ka ha o tsoe mona " (Johanne 18:36).

Jesu o rutile hore 'muso o tla tla kamora hore a khutle e le Morena oa onoa:

³¹ " Ha Mor'a motho a tla ka khanya ea hae, 'me mangeloi" ohle a halalelang a e-na le Eena, o tla lula teroneng ea khanya ea hae. ³² Lichaba tsohle li tla bokelloa ka pel'a hae, 'me o tla ba arola e mong le e mong, joalo ka molisa ha a arola linku tsa hae ho lipōli. ³³ O tla bea linku ka letsohong la hae le letona, empa lipoli li le letsohong le letšehali. ³⁴ Joale Morena o tla re ho ba ka letsohong la hae le letona, 'Tloong, le lehlohonolo la Ntate, le rue'

muso oo le o lokiselitsoeng ho tloha ho thehoeng la lefatše (Mattheu 25: 31-34).

Kaha 'Muso oa Molimo ha o mona, re ke ke ra bona sebaka sa sebele ho fihlela se thehiloe. Hobane ba bangata ha ba utloisise 'muso oa Molimo, ba sitoa ho utloisia hore na puso ea Hae e lerato e sebetsa joang.

'Muso oa Molimo o ke ke oa tla "ho fihlela botlalo ba Balichaba bo fihfile " (Baroma 11:25) - mme seo ha se so etsahale.

Jesu o itse 'muso o joang?

Jesu o fane ka litlhaloso tsa hore na K ingdom ea Molimo e joang:

²⁶A re: " 'Muso oa Molimo o tšoana le ha motho a hasanya peo mobung, ²⁷a robala bosiu' me a tsoha motšehare, 'me peō e mele, e mele, eena ka boeena ha a tsebe. ²⁸Hobane lefatše le beha lijalo ka bolona: pele lekhasi, ebe hlooho, ka mor'a moo lijo-thollo tse felletseng hloohong. ²⁹Empa ha mabele a butsoitse, o akhela sekele, hobane kotulo e se e fihlile " (Mareka 4: 26-29).

¹⁸Eaba o re, " 'Muso oa Molimo o joang? Mme ke tla e bapisa le eng? ¹⁹E joalo ka peo ea mosetareta, eo motho a ileng a e nka a e beha jareteng ea hae; ea hola 'me ea fetoha sefate se seholo, linonyana tsa moea tsa lula makaleng a sona. " ²⁰A boela a re, " Ke tla tšoantša 'muso oa Molimo le eng? ²¹Ho joaloka tomoso, eo mosali a ileng ae nka 'me ae pata litekanyong tse tharo tsa lijo ho fihlela ho ne ho bohole lomositsoeng " (Luka 13: 18-21).

Litaba tsena li fana ka maikutlo a hore, qalong, K ingdom ea Molimo e nyane haholo, empa e tla ba kholo.

Luka o boetse o tlaleha:

²⁹Ba tla tla ba tsoa bochabela le bophirima, ho tloha leboea le boroa, 'me ba lule' musong oa Molimo (Luka 13: 29).

Kahoo, Kingdom ea Molimo e tla ba le batho ba tsoang lefats'eng lohle. E SE KE ea lekanyetsoa feela ho ba nang le baholo-holo ba Israele kapa merabe e itseng . Batho ba , ho tloha holim 'a tsohle, e tla lula fatše ka ' muso ona.

Luka 17 le 'Muso

Luka 17: 20-21 e tšoenya ba bang. Empa pele ho moo, tsebiso hore batho ba tla ja ka Kingdom ea Molimo :

¹⁵ " Ho lehlohonolo ea tla ja bohobe 'musong oa Molimo! " (Luka 14: 15).

Kaha batho ba tla ja Kingdom ea Molimo , ha se ntho e behelletsoeng ka thoko lipelong tsa bona, ho sa tsotelehe ka lebaka la ho se utloisisane / ho se utloisisane ho Luka 17: 21 ho bolelang hore ha ho joalo.

Phetolelo ea Moffatt ea Luka 17: 20-21 e kanna ea thusa ba bang ho utloisia:

²⁰ Ka ho botsoa ke Bafarisi ha Puso ea Molimo ho ne ho tla, o ile a ba araba, " The Puso ea Molimo e sa tla ha u ntse u le tšepo ea ho tšoasa mahlong a lona; ²¹ Ha ho motho ea tla re, 'Ke ena' kapa 'Ke ena,' hobane Puso ea Molimo e se e le har'a lona. " (Luka 17: 20-21, Moffatt ; bona le liphetolelo tsa NASB le ESV)

Hlokomela hore Jesu o ne a bua le Bafarisi ba sa bonoeng, ba boithati le baikaketsi . Jesu o ile a "ba araba " - ke Bafarisi ba neng ba batla ho botsa Jesu potso. Ba hana ho Mo tseba.

Re ba KEREKE? Che !

Jesu o ne a boetse a sa bue ka kereke e neng e tla hlaphisoa haufinyane. Ebile O ne A sa bue ka maikutlo kelellong kapa pelong.

Jesu o ne a bua ka BOPHELO BA HAE ! Bafarisi ba ne ba sa mo botse ka kereke. Ba ne ba sa tsebe letho ka kereke efe kapa efe ea Testamente e Ncha e neng e tla qala ho qala. Ba ne ba sa botse ka mofuta o mong oa maikutlo a matle.

Haeba motho a nahana hore 'Muso oa Molimo ke BUKA -' me 'Muso oa Molimo o ne o le " kahare " ho Bafarisi - e ne e le KRESELE ka har'a Bafarisi? Ho hlakile hore ha ho joalo!

Qeto e joalo ke ho sa utloahaleng na? Le ha liphetolelo tse ling tsa Boprostanta li fetolela karolo ea Luka 17:21 e re " 'Muso oa Molimo o " ka ho uena " (NKJV / KJV), esita le *New Catholic Bible* ea Katholike e fetolela ka nepo hore " ' muso oa Molimo o har'a lona. "

Jesu e ne e le e mong har'a bona, mahareng, oa Bafarisi. Joale, Bafarisi ba ne ba nahana hore ba lebelletse 'Muso oa Molimo. Empa ba ne ba sa e

utloisise. Jesu o hhalositse hore e ke ke ea ba 'muso oa lehae, kapa o lekanyelitsoeng ho Bajude feela , joalo ka ha ba ne ba bonahala ba nahana (kapa kereke joalo ka ha ba bang ba lumela joale). 'Muso oa Molimo e ke ke ea ba o mong oa mebuso ea huma n e mengata eo batho ba e bonang ba e bonts'a kapa ba e bone ebe ba re, " Ke ena, ke mona " ; kapa " ke ' Muso oo, mane. "

Jesu , ka boyena, o hlahile ho ba Morena oa 'Muso oo, joalo ka ha A ile a joetsa Pilato ka ho hlaka (Johanne 18: 36-37). Utloisia hore Bebele e sebelisa mantsoe " morena " le " 'muso " ka ho feto-fetoha (mohlala, Daniele 7: 17-18,23). MORENA oa 'Muso oa Molimo oa nakong e tlang o ne a eme haufi le Bafarisi . Empa ba ne ba ke ke ba mo amohela e le morena oa bona (Johanne 19:21). Ha A khutla, lefatše le tla mo hana (Tshenolo 19:19).

Jesu a 'na, litemaneng tse latelang ho Luka 17 , ho hhalosa bobeli hae le tlang, ha' Muso oa Molimo o tla busa BOHLE BA LEFATŠE (a tsoela pele ka Moffatt bakeng sa tumellano ka khaolo ena):

²² Are ho barutuwa ba hae, " Matsatsi a tla tla, ao ka 'ona le tla hloloheloang nako e telele, le tla ba le letsatsi le le leng la Mor'a motho. ²³ Batho ba tla re, 'Bona, ke enoa!' Bona, ke enoa! ' empa le se ke la tsoa kapa la ba lelekisa, ²⁴ etsoe joalo ka lehalima le benyang le tloha lehlakoreng le leng la leholimo le ea ho le leng, ho tla ba joalo ka Mor'a motho ka letsatsi la hae. ²⁵ Empa o lokela ho qala ho mamella mahlomola a maholo mme a lahloa ke moloko ona oa joale. (Luka 17: 22-25, Moffatt)

Jesu o bua ka khabelu ho khanya ha lehalima, joalo ka ha ho Mattheu 24: 31-31 , ha a hhalosa ho tla ha hae la bobeli ho Tloha lefats'e lohle. Jesu ha a re batho ba hae ba ke ke ba mo bona ha a khutla.

P eople ke ke ba tseba ho Eena ka KING bona (Tšenolo 11:15) 'me li tla loantša Eena (Tšenolo 19:19)! Batho ba bangata ba tla nahana hore Jesu o emela Mohanyetsi oa Kreste. Jesu o ne a sa bolele hore 'Muso oa Molimo o kahare ho Bafarisi bao - O ba joetse libakeng tse ling hore ba ke ke ba kena' Musong ka lebaka la boikaketsi ba bona (Mattheu 23: 13-14). Ebile Jesu o ne a sa re Kereke e tla ba 'Muso.

T a 'Muso oa Molimo ke ntho e' ngoe batho ba tla ka letsatsi le leng ba khona ho Kena - joaloka ka tsoho ea feela! Le ha ho le joalo , esita

le Abrahama le bapatriareka ba bang ha ba e-so fihle (cf. Ba- Heberu 11: 13-40).

Barutuoa ba ne ba tseba hore K ingdom ea Molimo e ne e se kahare ho bona ka nako eo , le hore e tlameha ho hlaha e le e latelang , e ileng ea tla kamora Luka 17:21, e bonts'ang:

¹¹ Joale ha ba utloa lintho tsena, a bua papiso e 'ngoe, hobane o ne a le haufi le Jerusalema le hobane ba ne ba nahana hore' muso oa Molimo o tla hlaha hang-hang (Luka 19:11).

The K ingdom ne ho hlakile hore nakong e tlang

U ka tseba joang haeba Kingdom e le haufi? Karolo ea ho araba potso eo, Jesu o ile a thathamisa liketsahalo tsa boporfeta (Luka 21: 8-28) a ba a ruta :

²⁹ Shebang sefate sa feiga le lifate tsohle. ³⁰ Ha e se e budule, le ea iponela hore lehlabula le se le atametse. ³¹ Kahoo le lona, **ha le bona lintho tsena li etsahala, le tsebe hore 'muso oa Molimo o atametse** (Luka 21: 29-31).

Jesu o ne a batla batho ba Hae hore ba latele liketsahalo tsa boporfeta ho tseba ha K ingdom tla tla neng. Jesu kae kapa kae o bolelletse batho ba hae hore ba shebelle 'me ba ele hloko liketsahalo tsa boporfeta (Luka 21:36; Mareka 13: 33-37). Leha ho le joalo ka mantsoe a Jesu, ba bangata ba theola ho shebella liketsahalo tsa lefats'e tse amanang le boporfeta.

Ka Luka 22 & 23, Jesu o ile a boela a bontša hore K ingdom ea Molimo e ne e le mething hore ne bo tla phethahala nakong e tlang ha O ile a ruta:

¹⁵" Ka takatso ea ka tieo ke lakalitse ho ja ena Paseka le uena pele ba utloa bohloko 'na; ¹⁶ hobane ke re ho uena, Nke ke ka hlola ke e ja ho fihlela e phethoa 'musong oa Molimo." ¹⁷ Eaba o nka senoelo, 'me a leboha, a re, "Nka sena' me le se arolelane. ¹⁸ hobane ke re ho uena, nke ke ka noa litholoana tsa morara ho fihlela 'muso oa Molimo o tla" (Luka 22: 15-18).

³⁹ Empa e mong oa baetsi ba bobo bao ba neng ba thakhisitsoe le eena a mo nyefola, a re: " Haeba u Messia, ipholose 'me le rona u pholohe." ⁴⁰ Molekane oa hae a mo khalemela ka matla, a re ho eena: " Na ha u tšabe Molimo? Etsoe le uena u kahlolong le eena. ⁴¹ Mme rona ka toka, hobane rea tšoaneleha, kaha re

buselitsoe ho ea ka seo re se entseng, empa ha ho letho le lebe le entsoeng ke ena." ⁴² Eaba o re ho Jesu: " Morena oa ka, u nkhopole ha u kena 'musong oa hau." ⁴³ Empa Jesu a re ho eena, " Amen, ke re ho uena, kajeno u tla ba le 'na Paradeiseng. " " (Luka 23: 39-43, Searame ka Senyesemane sa Plain)

K ingdom of God ha e ea tla hang hoba Jesu a bolaoe joalo ka ha Mareka le Luka ba re bontša:

⁴³ Josefa oa Arimathea, e leng ne a hlaheletse setho lekhotala, ea neng a ka boeena o emetse 'Muso oa Molimo, ho tla le ho ba sebete u be ... (Mareka 15:43).

⁵¹ O ne a tsoa Arimathea, motse oa Bajuda, eo le eena a neng a emetse 'muso oa Molimo (Luka 23:51).

Ke mofuta oa tsoho ea pele (1 Ba-Korinthe 15: 50-55) hore Bakreste ba tla tsoaloa la bobeli ho kenya K ingdom ea Molimo , joalo ka ha Johanne a tlaleha:

³ Jesu a araba a re ho eena : Kannete-nete ke re ho uena, Ntle le hore motho a tsoaloe la bobeli, a ke ke a bona 'muso oa Molimo. " ⁴ Nikodemase a re ho eena, " Ke joang motho a ka tsoaloang ha a le moholo? Na a ka kena ka lekhetlo la bobeli ka pōpelong ea 'm'ae a tsoaloa? " ⁵ Jesu a araba, " Kannete-nete ke re ho uena, Ntle le hore motho a tsoaloe ka metsi le Moea, a ke ke a kena 'musong oa Molimo (Johanne 3: 3-5).

Feela batho ba Molimo ba tla bona ka ho fetisia poso-Lilemo Tse Sekete K ingdom tsa Molimo .

Joale ka kopo utloisia haholoanyane hore Jesu ea seng a tsohile bafung , O boetse A ruta ka Kingdom ea Molimo:

³A boela a itlhahisa a phela kamora mahlomola a hae ka bopaki bo sa foleng, a ba a bona ka matsatsi a mashome a mane mme a bua ka lintho tse amanang le 'muso oa Molimo (Diketso 1: 3).

Th ea e pele le ea ho qetela linehelano eo Jesu a faneng ne ka K ingdom ea Molimo ! Jesu o ile a tla e le len messengerosa ho tla ruta ka 'Musoo.

Jesu o ile a boela a re moapostola Johanne ba ngole mabapi le Kingdom ea Molimo ea sekete e neng e tla ba lefatseng. Hlokomela seo A neng a re Johanne a se ngole:

⁴Ka bona meea ea ba neng ba khaotsoe hlooho ka lebaka la bopaki ba bona ho Jesu le bakeng la lentsoe la Molimo, ea neng a sa rapela sebata kapa setšoantšo sa hae, mme a sa ka a fumana letšoao phatleng tsa bona kapa matsohong a bona. Mme ba phetse mme ba busa le Kreste dilemo tse sekete (Tshenolo 20: 4).

Bakreste ba pele ba ne ba ruta hore 'Muso oa Molimo oa lilemo tse sekete o tla ba lefatšeng mme o nkele mebuso ea lefatše joalo ka ha Bebele e ruta (cf. Tshenolo 5:10, 11:15).

Hobaneng, haeba Kingdom of God e le bohloko, o sa utloe haholo ka eona?

Ha e le hantle, Jesu o ile a e bitsa sephiri:

¹¹Eaba o re ho bona: " Ho neiloe lona hore le tsebe sephiri sa 'muso oa Molimo; empa ho ba kantle, lintho tsohle li tla ka lipapiso (Mareka 4:11).

Le kajeno 'Muso oa' nete oa Molimo ke sephiri ho boholo ba Morero oa Molimo (sheba le buka ea rona e sa lefelloeng, inthaneteng ho www.cog.org e nang le sehlooho se reng: THESTERY of PLANET's PLAN Molimo O Hobane'ng ha Molimo A O entse? ?).

Nahana ka, hape, hore Jesu o boletse hore qetellong (ea lilemo ho) tla (hang) KA MOR'A hore kosepele ea 'muso e boleloa ka lefatše tsohle e le bopaki:

¹⁴'Me evangeli ena ea' muso e tla boleloa lefatšeng lohle e le bopaki ho lichaba tsohle, 'me ke moo bofelo bo tla tla (Mattheu 24:14).

Ho bolela evangeli ea 'Muso oa Molimo ho bohloko hape ho lokela ho phethoa **matsatsing ana a ho qetela**. Ke " molaetsa o motle " ha o ntse o fa tšepo ea 'nete mathateng a batho, ho sa natse seo baetapele ba lipolotiki ba ka se rutang.

Haeba u nahana ka mantsoe a Jesu, ho lokela ho hlakile hore kereke ea 'nete ea Bokreste e lokela ho phatlalatsa evangeli eo ea'

muso joale. Sena e lokela ho ba ntho e tlang pele ho kereke . Mme bakeng sa ho etsa sena ka nepo, ho lokela ho sebelisoe lipuo tse ngata.Ta hae ke seo Kereke e *Tsoelang Pele* ea Molimo e lekang ho se etsa. Ke ka lebaka leo bukana ena e fetoletsoeng lipuong tse ngata.

Jesu o rutile haholo HA A TLA amohela tsela ea hae:

¹³ “ Kena ka heke e moqotetsane; hobane heke ke e bulehileng ke tsela e isang timetsong, 'me ho na le ba bangata ba kenang ka eona. ¹⁴ Hobane moqotetsane ke hekeng le thata ke tsela eo o isang bophelong, 'me ho na le tse seng kae ba e fumana. (Mathaio 7: 13-14)

Evangeli ea 'Muso oa Molimo e isa bophelong!

E kanna ea ba ho khahlisang ho tseba hore le ha batho ba ipolelang hore ke Bakreste ba bonahala ba sa kholoe khopolo ea hore taba ea bohlokoa ea Kreste e ne e le ho bolela evangeli ea Kingdom ea Molimo, litsebi tsa thuto ea bolumeli le bo-rahistori ba utloisisitse hangata hore sena ke sona seo ha e le hantle Bibebe e se rutang.

Leha ho le joalo, Jesu ka boeena o ne a lebelletse hore barutuwa ba hae ba rute evangeli ea 'Muso oa Molimo (Luka 9: 2,60). Hobane 'muso oa ka moso o tla ipapisa le melao ea Molimo, e tla tlisa khotso le nala - ' me ho mamela melao ena molemong ona ho lebisa khotsong ea 'nete (Pesaleme ea 119: 165; Ba-Efese 2:15).

Litaba tsena tse monate tsa 'muso li ne li tsebahala Mangolong a Testamente ea Khale.

3. Na 'Muso o ne o tsejoa Testamenteng ea Khale?

Thuto ea Jesu ea pele le ea ho qetela e tlalehiloeng e ne e kenyelletsa ho phatlalatsa evangeli ea 'Muso oa Molimo (Mareka 1: 14-15; Liketso 1: 3).

Mmuso oa Molimo ke ntho eo Bajode ba mehleng ea Jesu ba neng ba tlameha ba tsebe ho hong ka eona kamoo ho boletsoeng ka har'a mangolo a bona, ao re a bitsang Testamente ea Khale.

Daniel O Ile A Ruta ka Mmuso

A eena moprofeta Daniele o ngotse :

⁴⁰ 'Muso oa bone o tla ba matla joalo ka tšepe, hobane tšepe e robehile,' me o e silakanya; 'me joalo ka tšepe e rusollang,' muso oo o tla roba likoto ebe o silakanya tse ling kaofela. ⁴¹ Erekaha u bone maoto le menoana, karolo ea letsopa la sebopoho le karolo e le ea tšepe, 'muso o tla aroloa; leha ho le joalo matla a tšepe a tla ba ho eona, feela joalokaha u bone tšepe e kopantsoe le letsopa la letsopa. ⁴² Mme joalo ka ha menoana ea maoto e ne e le karolo ea tšepe le karolo e 'ngoe ea letsopa, ka mokhoa o joalo' muso o tla ba matla ka karolo e 'ngoe o oa fokola. ⁴³ Joalokaha u bone tšepe e tsoakane le letsopa la ceramic, ba tla kopana le peo ea batho; empa ba ke ke ba khomarelana, joalo ka ha tšepe e sa kopane le letsopa. ⁴⁴ Mme mo metlheng ya dikgosi tse, Modimo wa legodimo o tla tlhoma bogosi jo bo se kitlang bo senngwa; mme mmuso o ke ke oa sieloa batho ba bang; e tla roba mebuso ena kaofela, 'me e tla ba teng ka ho sa feleng (Daniele 2:40 -44).

¹⁸ Empa bahalaleli ba Ea Holimo-limo ba tla amohela 'muso,' me ba tla rua 'muso ka ho sa feleng le kamehla.' (Daniele 7:18).

²¹ "Ke ne ke shebile; lenaka Iona leo le ne le loantsana le bahalaleli, 'me la ba hlola, ²² ho fihlela Moholo oa Matsatsi a tla,' me kahlolo ea etsetsoa bahalaleli ba Ea Phahameng ka ho Fetisia, 'me nako ea bahalaleli ea ho busa . (Daniele 7: 21-22)

Ho tloha ho Daniele, re ithuta hore nako ea tla ea ha K ingdom ea Molimo a tla felisa mebuso ea lefatše lena mme e tla ba teng ka ho sa feleng. Hape re ithuta hore bahalaleli ba tla ba le karolo ea bona ho amoheng 'muso ona .

Likarolo tse ling tse ngata tsa boprefeta ba Daniele bo ke bakeng sa nako ea rōna ka 21st, lekhlong la lilemo la .

Hlokomela litemana tse ling tsa Testamenteng e Ncha:

¹² " Linaka tse leshome tseo u li boneng ke marena a leshome a seng a sa amohela 'muso, empa a amohela matla bakeng sa hora e le' ngoe e le marena le sebata. ¹³ Tsena ke tsa kelello e le 'ngoe,' me li tla fa sebata matla a tsona le bolaoli ba tsona. ¹⁴ Tsena li tla etsa ntoa le Konyana, 'me Konyana e tla li hlola, hobane ke Morena oa marena le Morena oa marena; mme bao ba nang le

yena ba bitsitswe, ba khethilwe, mme ba tshephahala." (Tshenolo 17: 12-14)

Kahoo , re bona ho Testamente ea Khale le e Ncha mohopolo oa hore ho tla ba le nako ea hoqetela 'muso oa lefats'e ka likarolo tse leshome le hore Molimo o tla o felisa' me a thehe 'muso oa hae.

Isaia O Ruta ka Mmuso

Molimo o bululetse Esaia hore a ngole ka karolo ea pele ea Mmuso oa Molimo, puso ea lilemo tse sekete e tsejoang ka hore ke lilemo tse sekete, ka tsela ena:

¹ Ho tla tsoa lereko kutu ea Jese, 'me lekala le tla tsoa metsong ea hae. ² Moea oa Morena o tla lula holim'a hae, Moea oa bohlale le kutloisiso, Moea oa likeletso le matla, Moea oa tsebo le oa ho tšaba Morena.

³ Thabo ea hae ke ho tšaba Jehova, 'me a ke ke a ahlola ka mahlo a hae, leha e le ho khetha ka ho utloa ha litsebe tsa hae. ⁴ Empa ka ho loka o tla ahlola mafutsana, 'Me a ahlole ka ho lekana

bakeng sa ba bonolo ba lefatše, O tla otla lefatše ka molamu oa molomo oa hae, 'me o tla bolaea ba khopo ka moea oa molomo oa hae. ⁵ loka e tla ba lebanta la lethekeng la hae, 'nete e be lebanta la letheka la hae.

⁶" Phiri le eona e tla lula le konyana, lengau le bothe le phookoana, namane le taoana le mohlana o motona hammoho, mme ngoana e monyane o tla li etella pele. ⁷ Khomo le bere li tla fula, Malinyane a tsona a tla robala hammoho, Tau e tla ja joang joalo ka khomo. ⁸ Ngoana ea anyesang o tla bapala ka lesoba la makhoaba, 'me ngoana ea khoesitsoeng o tla beha letsoho la hae ka lemeneng la noha. ⁹ Li ke ke tsa utloisa bohloko leha e le ho senya thabeng eohle e halalelang ea ka, hobane lefatše le tla tlala tsebo ea MorenaHolimo metsi a koahetse leoatle.

¹⁰" Hape, mehleng ea hore ho na le tla ba le motso oa Jese, Ke mang ea tla ema ka banner banner banner ho batho; Ka Balichaba tla batla eena, 'me sebakeng sa hae sa phomolo e tla ba e khanyang." (Esaia 11: 1-10)

Lebaka leo ke ileng ka re sena ke bonono ba pele ba p kapa karolo ea pele ea Kingdom of God , ke hore ena ke nako eo e tla ba ea 'mele (pele ho nako ea ha motse o halalelang, Jerusalema e Mocha o theoha leholimong, Tshenolo. 21) mme e tla nka lilemo tse sekete . Esaia o netefalitse karolo ea 'mele ea karolo ena ha a tsoela pele ka:

¹¹ E tla ba ka lona tsatsi leo, moo Morena a tla khutlisa letsoho la hae la bobeli, ho khutlisa masala a batho ba hae ba setseng, ho tloha Asiria le Egepeta, ho tloha Patherose le Kushe, ho Elame le Shinare, ho tloha Hamathe le lihlekehlekeng tsa naaha. leoatle.

¹² O tla emisa banera bakeng sa lichaba, 'me o tla bokella ba lelekiloeng naheng ea Israele,' me a bokelle ba hasantsoeng ba Juda ho tsoa likhutlong tse 'ne tsa lefatše. ¹³ Hape, mohono oa Efraime o tla tloha, le bahanyetsi ba Juda ba tla felisoa, Efraime a ke ke a honohela Juda, 'me Juda a ke ke a hlorisa Efraime. ¹⁴ Empa ba tla fofa lehetleng la Bafiesta ka nqa bophirima, ba tla tlatlapa batho ba Bochabela, ba behe letsoho la bona ho Edomo le Moabe, 'me batho ba Ammone ba tla ba mamela. ¹⁵ Morena o tla felisa leleme la Leoatle la Egepeta; Ka moea oa Hae ea matla O tla sisinya lere hae holim'a Nōka, And otla e ka melapo a supileng, + 'me ho etsa banna tšelete omileng - roetse. ¹⁶ Ho tla ba le tsela e kholo bakeng sa masala a sechaba sa haeKe tla tloha ho Asiria, joalo ka ha ho ne ho le joalo bakeng sa Israele ka tsatsi leo a tsoileng lefatšeng la Egepeta ka lona. (Isaia 11: 11-16)

Esaia o ile a bululeloa hore a ngole:

² Joale ho tla etsahala, ka matsatsi a morao, hore thaba ea ntlo ea Morena e tla hlongoa tlhorong ea lithaba, 'me e tla phahamela maralla,' me lichaba tsohle li tla phallela teng. ³ Batho ba bangata ba tla tla 'me a re, " Tloong,' me re nyoloheleng thabeng ea Jehova, ntlong ea Molimo oa Jakobo; O tla re ruta litsela tsa Hae, 'me re tla tsamaea litseleng tsa Hae. " **Ka tsoa Sione e tla tsoa ho molao** , + 'me lentsoe la Morena, ho tloha Jerusalema. ⁴ O tla ahlolola pakeng tsa lichaba, 'me a khalemele batho ba bangata,' me ba tla tehla lisabole tsa bona hore e be mehoma ea marumo, le marumo a bona hore e be lisekele tse faolang limela. **Sechaba se tla n g OT mphahamisetsa sabole sechaba, Leha e tla hlola ba ithuta ntoa . . .** ¹¹ Ponahalo e phahameng ea motho e tla

kokobetsoa, Boikhohomoso ba batho bo tla kokabela, Morena ke eena feela ea tla phahamisoa ka letsatsi leo. (Isaia 2: 2-4 , 11)

Ka tsela eo , e tla be e utopian nako ea khotso lefatšeng. U Itmately, sena se tla ba ka ho sa feleng, ka Jesu busa. E ipapisitse le mangolo a fapaneng (Pesaleme ea 90: 4; 92: 1; Esaia 2:11; Hosea 6: 2), Talmud ea Sejuda e ruta sena ho nka lilemo tse sekete (Talmud ea Babilona: Terekere ea Sanhedrin Folio 97a).

I saiah o ile a bululeloa hore le ' na ke ngole tse latelang:

⁶ Hobane re tsoaletsoe ngoana, 'me re filoe mora. Mme mmuso o tla ba lehetleng la Hae. Lebitso la hae o tla reha Motlotlehi, Moeletsi, Molimo o matla, Ntate oa ka ho sa Feleng, Khosana ea Khotso. ⁷ Bakeng sa keketseho ea puso ea hae le khotso Ho ke ke ha ba le phele , Holim'a terone ea Davida le 'muso oa Oona, Ho o laela le ho o theha ka kahlolo le toka Ho tloha ka nako eo ho ea pele, esita le ka ho sa feleng. Cheseho ea Morena oa mabotho e tla etsa sena. (Isaia 9: 6-7)

Ela tlhoko gore Isaia o ne a re Jesu o tla tla a tlhomma bogosi ka puso. Ha ba bangata ba ipolelang hore ke Kreste ba qotsa temana ena, haholo-holo ka December selemo se seng le se seng, ha ba tsotelle hore e profeta ho feta taba ea hore Jesu o tla nkoa . Bebele e bonts'a hore Kingdom of God e na le puso e nang le melao holim 'a lithuto, le hore Jesu o tla e laola. Esaia, Daniele le ba bang ba e profetile.

Melao ea Molimo ke tsela ea lerato (Mattheu 22: 37- 40 ; Johanne 15: 10) mme Molimo o tla ahlola melao eo. Kahoo Kingdom ea Molimo , leha e le batho ba bangata ba lefatše ba e talimang, e tla be e thehiloe leratong.

Lipesaleme le tse ling

E ne e se Daniele le Esaia feela bao Molimo a bululetseng ho ngola ka 'Muso oa Molimo o tlang.

Esekiele o ile a bululeloa hore a ngole hore meloko ea Israele (eseng Bajuda feela) ba neng ba hasantsoe nakong ea Matšoenyeho a maholo ba tla bokelloa mmusong oa miletē:

¹⁷ Ka hona, u re, 'Morena Molimo o re: " Ke tla u bokella ho tsoa lichabeng, ke le bokelle ho tsoa linaheng tseo le hasantsoeng ho

tsona,' me ke tla le fa na ha ea Israele. " ' ¹⁸' Me ba tla ea moo, 'me ba tla tlosa lintho tsohle tsa lona tse manyala le manyala eohle ea eona ho tloha moo. ¹⁹ Ke tla ba fa pelo e le 'ngoe,' me ke tla ba le moea o mocha kahare ho bona, 'me ke tla ba tlosa pelo e majoe nameng ea bona, ke ba fe pelo ea nama, ²⁰ hore ba tsamaee ka melao ea ka,' me ba boloke likahlolo tsa ka le li etse; 'me e tla ba sechaba sa ka,' na ke be Molimo oa bona. ²¹ Empa ha e le bao lipelo tsa bona latela takatso ea lintho tsa bona tse manyala le manyala tsa bona, ke tla boiphetetso liketso tsa bona lihloohong tsa bona, " o re: Jehova, Molimo oa. (Hesekiele 11: 17-21)

Litloholo tsa meloko ea Israele ha li sa tla hlola li hasantsoe, empa li tla latela litaelo tsa Molimo 'me li khaotse ho ja lintho tse manyala (Levitike 11; Deuteronoma 14).

Hlokomela se latelang lipesalemeng tse mabapi le litaba tse molemo tsa 'muso oa Molimo:

²⁷ Lipheletso tsohle tsa lefatšeMo u hopole 'me u sokolohele ho Morena,' me malapa 'ohle a lichaba a rapela ka pel'a Hao. ²⁸ Hobane 'muso ke oa Morena,' me O busa lichaba. (Psalme 22: 27-28)

⁶ Terone ea hao, Molimo, e teng ka mehla le mehla, lere la borena la ho loka ke lere la borena ba hao. (Psalme 45: 6)

¹ Binelang Morena pina e ncha! Binelang Morena, lefatše lohle. ² Binelang Morena, rorisang lebitso la hae, Phatlalatsang litaba tse molemo tsa poloko ea hae letsatsi le letsatsi. ³ Phatlalatsang khanya ea hae har'a lichaba, mehlolo ea hae har'a lichaba tsohle. (Pesaleme ea 96: 1-3 ; bapisa le 1 Likronike 16: 23-24)

¹⁰ Mesebetsi eohle ea hao e tla u rorisa, Morena, 'me bahalaleli ba hao ba tla u boka. ¹¹ Ba tla bua ka khanya ea 'muso oa hao, ba bue ka matla a hao, ¹² ho tsebisa bara ba batho liketso tsa hae tse matla, le borena bo khanyang ba' muso oa hae. ¹³ 'Muso oa hao ke' muso oa ka ho sa feleng, 'me borena ba hao bo teng ho isa melokong eohle. (Psalme 145: 10-13)

Bangoli ba fapaneng ka Testamenteng ea Khale le bona ba ngotse ka likarolo tsa mmuso (mohlala: Ezekiele 20: 33; Obadia 21; Mikea 4: 7).

Kahoo, ha Jesu a qala ho ruta evangeli ea 'Muso oa Molimo, bamameli ba hae ba haufi ba ne ba tloaelane le mohopolo oa motheo.

4. Na baapostola ba ile ba ruta Kosepele ea 'Muso?

Ha a ntse a tse ngata ketso joaloka Evangeli e feela ka litaba tse molemo mabapi le motho oa Jesu, 'nete ke hore balateli ba Jesu o ile a ruta kosepele ea Kingdom ea Molimo. Ona ke molaetsa oo Jesu a o tlisitseng.

Paul o Rutile 'Muso oa Molimo

Moapostola Paul o ngotse ka Kingdom ea Molimo le Jesu:

⁸Mme a tsena ka sinagogeng mme a bua ka sebete ka likhoeli tse tharo, a beha mabaka le ho susumetsa mabapi le lintho tsa 'muso oa Molimo (Liketso 19: 8).

²⁵Mme ka 'nete, joale kea tseba hore kaofela ha lona bao ke tsamaileng ho bolela' muso oa Molimo har'a bona (Liketso 20:25).

²³Kahoo ha ba mo behetse letsatsi, ba bangata ba tla ho eena ntlong ea hae ea bolulo, eo a ileng a ba hhalosetsa 'me a paka ka' muso oa Molimo, a ba susumetsa malebana le Jesu ho tsoa Molaong oa Moshe le Baprofeta, ho tloha hoseng ho fihlela mantsiboea³¹ a rera ka 'muso oa Molimo le ho ruta lintho tse amang Morena Jesu Kreste ka kholiseho eohle, ho se motho ea mo hanelang (Liketso 28 : 23,31).

Hlokomela hore Kingdom ea Molimo ha e bue ka Jesu feela (le ha e le karolo e kholo ea eona), joalo ka ha Paulosi a ile a ruta ka Jesu ka thoko ho seo a neng a se ruta ka Kingdom ea Molimo.

Paul o ile a e bitsa evangeli ea Molimo, empa e ne e ntse e le evangeli ea Kingdom ea Molimo :

⁹... re le reretse evangeli ea Molimo ... ¹² hore le tla tsamaea le tšoaneloang ke Molimo ea le bitsitseng ho kena 'musong oa hae le khanyeng ea hae . (1 Bathes. 2: 9,12)

Pauluse o boetse o e bitsa evangeli ea Kreste (Baroma 1:16). The " molaetsa o motle " oa Jesu, molaetsa oa hore O ile a ruta.

Nahana hore e ne e se feela evangeli e buang ka motho oa Jesu Kreste kapa ka pholoho ea hau feela. Pauluse o itse kosepele ea Kreste ho akarelletsa ho mamela Jesu, khutla hae , 'me kahlolo ea Molimo:

⁶... Molimo o tla putsa ka matšoenyeho ba u khathatsang, ⁷ le ho u fa ba khathatsehileng hore u phomole le rona ha Morena Jesu a senoloa a le leholimong le mangeloi a hae a matla, ⁸ka mollo o iphetetsang ho ba sa tsebeng Molimo. le ho ba sa mameleeng evangeli ea Morena oa rona Jesu Kreste. ⁹Bana ba tla ahloloa ka timetso e sa feleng ho tloha boteng ba Morena, le ho tsoa khanyeng ea matla a hae, ¹⁰mohla A tlang, ka Tsatsi leo, ho tlottisoa ho bahalaleli ba hae le ho hlomphuoa har'a bohle ba lumelang, hobane bopaki ba rona hara lona ho ne ho dumelwa (2 Bathesalonia 1: 6-10).

Testamente e ncha e supa hore 'muso ke ntho eo re tla e amohela, eseng hore joale re na le eona ka botlalo :

²⁸ Re amohela 'muso o ke keng oa sisinngoa (Ba-Heberu 12: 28).

Re ka utloisia le ho thabela ho ba karolo ea Kingdom ea Molimo joale, empa ha re e-so kene ka botlalo.

Paul o netefalitse ka kotloloho hore motho ha a kene K ingdom of God joalo ka motho ea shoang, joalo ka ha ho etsahala *kamora* tsoho:

⁵⁰ Joale ke bolela, barab'eso, hore nama le mali li ke ke tsa rua 'muso oa Molimo; hape bobolu ha bo fuoe ho se bole. ⁵¹ Bonang, ke le joetsa sephiri: Re ke ke ra robala kaofela, empa kaofela re tla fetoloa - ⁵² motsotsaona, ka ho panya ha leihlo ka terompeta ea ho qetela. Hobane terompeta e tla lla, 'me bafu ba tla tsosoa ba sa bola,' me re tla fetoloa (I Ba-Korinthe 15: 50-52).

¹ Ka hona, ke u laela ka pel'a Molimo le Morena Jesu Kreste, ea tla ahlolba phelang le ba shoeleng ponong ea hae le 'musong oa hae (2 Timothea 4: 1).

Pauluse ha a ruta feela hore, empa hore Jesu o tla nehelana ka Kingdom ho Molimo Ntate :

²⁰ Empa joale Kreste o tsohile bafung, 'me e bile litholoana tsa pele ho ba robetseng. ²¹ Gonne e re ka ^{losa} lo tsile ka motho, motho le ene o ne a tla tsogo ya baswi. ²² Hobane joalo ka ha Adama bohle ba shoa, ka ho tšoanang ho Kreste bohle ba tla phelisoa. ²³ Empa e mong le e mong ka tatellano ea hae: Kreste ke litholoana tsa pele, hamorao bao e leng ba Kreste ho tla ha hae. ²⁴ e ntan'o ba hona bofelo, ha A nehelana ka 'muso ho Molimo Ntate, ha A felisa puso eohle le bolaoli bohle le matla. ²⁵ Hobane o tlameha ho busa ho fihlela a beile lira tsohle tlasa maoto a hae. (1 Ba-Korinthe 15: 20-25).

Paul o ile a boela a ruta hore ba sa lokang (ba tlola litaelo) ba ke ke ba rua K Kdomdom ea Molimo:

⁹ Na ha le tsebe hore ba sa lokang ba ke ke ba rua 'muso oa Molimo? Se ke oa thetsoa. Leha e le lihlola, kapa barapeli ba litšoantšo, kapa bafebi, kapa basodoma, kapa basodoma, ¹⁰ kapa masholu, kapa ba chachehelang meharo, kapa matahoa, kapa basomi, kapa bahanyapetsi ba ke ke ba rua 'muso oa Molimo (1 Ba-Korinthe 6: 9-10).

¹⁹ Joale mesebetsi ea nama e totobala, e leng: bofebe, bohlola, ho se hloeke, boitšoaro bo litšila, ²⁰ ho rapela litšoantšo, boloi, lehloeo, ho hloka kutloano, mehopolo e meharo, bosholu ba khalefo, litabatabelo tsa boithati, liphapang, likhohlano, ²¹ mohono, lipolao, botaoa, mekete ea boithabiso, le tse ling; tseo ke le bolellang tsona esale pele, joalo ka ha le 'na ke le joetse pele, hore ba etsang lintho tse joalo ba ke ke ba rua' muso oa Molimo (Ba-Galata 5: 19-21).

⁵ Hobane le a tseba hore ha ho sehlola, motho ea sa hloekang kapa

motho ea chachehelang ka mohono, eo e leng morapeli oa litšoantšo, o na le lefa lefe 'musong oa Kreste le Molimo (Ba-Efese 5: 5).

Molimo o na le litekanyetso ebile o laela hore ba bake sebeng e le hore ba tsebe ho kena 'musong oa Hae. The Moapostola Pauluse o ile a

lemosa hore ba bang ba ne ba ke ke ba ruta hore ebangkelio er Jesu ke karabo, empa e 'ngoe e :

³Grace o le khotso e tsoang ho Molimo Ntate le Morena oa rōna Jesu Kreste, ⁴ea ileng a fana ka Boeena bakeng sa libe tsa rōna, e le hore A ka 'na u re lopolle lilemo ena ea hona joale e mpe, ho ea ka thato ea Molimo le Ntate oa rōna, ⁵ho eena e be khanya ho fihlela. Amen. ⁶Ke makatsoa ke hore le kheloha haufinyane le eena ea le bitsitseng ka mohau oa Kreste, 'me le qala evangeli esele, ⁷eo eseng e' ngoe. empa ho na le ba o khathatsang mme ba batla ho sokamisa evangeli ea Kreste. ⁸Empa le haeba rona, kapa lengeloi le tsoang leholimong, le ka le bolella evangeli e fe kapa e fe ho feta eo re le rutileng eona, a ke a rohakoe. ⁹Joalokaha re se re boletse pejana, joale ke boetse ke re, haeba leha e le mang a le pakela evangeli e ngoe ntle le eo le e amohetseng, a ke a rohakoe. (Ba-Galata 1: 3 -9)

³Empa ke tšaba, esere mohlomong ka tsela e itseng, joalo ka ha noha e thetsitse Eva ka bohlanya ba eona, ka hona likelello tsa Iona li ka fokotsoa ho tloha bonolo bo ho Kreste. ⁴Hobane haeba ea tleng a rera Jesu e mong eo re sa kang ra mo ruta, kapa haeba le amohela moea o fapaneng oo le sa kang la o amohela, kapa evangeli esele eo le sa kang la e amohela, le ka e mamella. (2 Ba-Korinthe 11: 3- 4)

E ne e le hore na " le leng " le " tse sa tšoaneng, " ha e le hantle ba bohata , efangele?

Kosepele ea bohata e na le likarolo tse fapaneng.

Ka kakaretso, evangeli ea bohata ke ho lumela hore ha ua tlameha ho mamela Molimo 'me u loanela ka matla ho phela ka tsela ea hae o ntse o re o tseba Molimo (cf. Mattheu 7: 21-23) . E rata ho ichebela boithati.

Noha e ile ea qhekella Eva hore a rapele evangeli ea bohata lilemong tse ka bang 6000 tse fetileng (Genese 3) - mme batho ba lumetse hore ba tseba ho feta Molimo, 'me ba ikhethelle ho etsa bobe le bobe. Y fi, ka mor'a hore Jesu a tla, lebitso la Hae ne a atisa ho khomaretse likosepele tse fapa-fapaneng ba bohata - andthis e bile continu ^ le tla tsoela pele ka nako e sa Mohanyetsi oa Kreste ea ho qetela.

Joale morao koana mehleng ea Moapostola Paulose, evangeli ea bohata e ne e hlile e le motooakoa 'nete le phoso tsa Gostic / Mystic . Ha e le hantle Magosto a ne a lumela hore tsebo e khethhehileng ke eona e neng e hlolahala ho fihlela temohisiso ea moea, ho kenyeletoa poloko. Magnostic a ne a lumela hore seo nama se se entseng ha se na litholoana tse fapaneng mme ba hanana le ho mamela Molimo litabeng tse kang Sabatha ea letsatsi la bosupa . E mong oa baetapele ba joalo ba bohata e ne e le Simone Magus , ea neng a lemositsoe ke Moapostola Petrose (Liketso 8: 18-21).

Empa kea s sa Easy

Testamente e ncha e supa hore Filippi o rutile Kingdom of God:

⁵ Foo Filipo a fologela kwa motseng wa Samarea mme a ba rerela Keresete ¹² ba ile ba lumela Filippi ha a ntse a rera litaba tse mabapi le 'muso oa Molimo ... (Liketso 8: 5,12).

Empa Jesu, Paul le barutuwa ba ile ba ruta hore ha ho thata ho kena 'Musong oa Molimo:

²⁴ Eitse ha Jesu a bona hore o hloname haholo, a re: " Ho thata hakaakang hore ba nang le maruo ba kene 'musong oa Molimo! ²⁵ Hobane ho bonolo hore kamele e tsamaee ka leihlo la nale ho ena le hore morui a kene 'musong oa Molimo. "

²⁶ Ba utloileng, ba re : Joale , ke mang ea ka pholosoang? "

²⁷ Empa A re, " Lintho tse sa khoneheng ho batho lia khoneha ho Molimo." (Luka 18: 24-27)

²²" Re tla kena 'musong oa Molimo ka matšoenyeho a mangata " (Liketso 14 :²²).

³ Re tlameha ho leboha Molimo kamehla bakeng sa lona, barab'eso, joalo ka ha ho loketse, hobane tumelo ea lona e kholo haholo, mme lerato la e mong le e mong oa lona le atile ho e mong, ⁴ hoo re ithorisang ka lona har'a likereke tsa Molimo bakeng sa mamello ea hao le tumelo ho litlhoriso tsohle tsa hau le mahlomola 'ohle ao u a mamellang, ⁵ e leng bopaki bo hlakileng ba kahlolo e lokileng ea Molimo, hore o tle o nkuoe o le oa' muso oa Molimo, oo le oona le utloang bohloko ka ona; ⁶ hobane ke ntho e lokileng ho Molimo ho putsa ka matšoenyeho ba le

khathatsang, ⁷ le ho le fa ba khathatsang le rona phomolo ha Morena Jesu a senoloa ho tsoa leholimong le mangeloi a hae a matla, (2 Bathesalonika 1: 3-7)).

Ka lebaka la mathata ana, ke ba bang feela ba seng ba ntse ba bitsoa le ho khethoa mehleng ena hore e be karolo ea bona (Mattheu 22: 1-14; Johanne 6:44; Ba-Heberu 6: 4-6). Ba bang ba tla bitsoa hamorao, joalo ka ha Bebele e bontša hore " ba fositseng moeeng ba tla utloisia, ke ha ba belaelang ba tla ithuta thuto " (Esaia 29: 24).

Peter O Ruta Mmuso

Moapostola Petrose o rutile hore Mmuso o ne o le sa feleng, le hore evangeli ea Molimo e tlameha ho mameleo ka hloko kapa ho tla ba le kahlolo:

¹⁰ Ka hona, barab'eso, e-ba le mafolofolo le ho feta ho etsa hore pitso le likhetho tsa hao li tiisoe, hobane haeba u etsa lintho tsena u ke ke ua khoptjoa le ka mohla ^{11 Hobane} ka mokhoa o joalo, le tla fuoa boroko bo kenang 'musong o sa feleng oa Morena le Mopholosi oa rona Jesu Kreste (2 Petrose 1: 10-11).

¹⁷ Hobane nako e se e fihlile ea hore kahlolo e qale ntlong ea Molimo; mme haeba e qala ka rona pele, pheletso ea ba sa mamelempeng evangeli ea Molimo e tla ba eng? (1 Petrose 4:17).

Buka ea hoqetela ea Bibele le 'Muso

Bebele e ruta hore " Molimo ke lerato " (1 Johanne 4: 8,16) mme Jesu ke Molimo (Johanne1: 1,1 4) - Kingdom ea Molimo e tla ba le Morena eo e leng lerato le eo melao ea hae e tšeheletsang lerato , eseng lehloyo (cf. Tšen. 22: 14-15) .

Buka ea ho qetela ea Bebele e bua ka ho khetheha ka Kingdom of God.

¹⁵ Lengeloi la bosupa la lla: 'me ho bile le mantsoe a phahameng leholimong, a reng, " Mebuso ea lefatše lena e fetohile mebuso ea Morena oa rona le oa Kreste oa hae, mme o tla busa ka mehla le mehla! " (Tshenolo 11:15).

Jesu o tla busa 'musong! Mme Bebele e senola tse peli tsa litlotla tsa hae:

¹⁶ 'Me o na le seaparong sa hae le seropeng sa hae lebitso le ngotsoeng: MORA OA MORENA LE MORENA OA LITLHAKISO (Tšen. 19: 16).

Empa na Jesu ke eena feela ea tla busa? Hlokomela temana ena:

⁴ Mme ka bona literone, 'me ba lula ho tsona,' me ba ahloloa ka kahlolo. Joale ka bona meea ea ba neng ba khaotsoe hlooho ka lebaka la bopaki ba bona ho Jesu le bakeng la lentsoe la Molimo, ea neng a sa rapela sebata kapa setšoantšo sa hae, mme a sa ka a fumana letšoao phatleng tsa bona kapa matsohong a bona. Mme ba phetse mme ba busa le Kreste dilemo tse sekete . . . ⁶ Ho bokoe 'me ho halalela o nang le kabelo tsohong ea pele. Ho feta moo lefu la bobeli ha le na matla, empa e tla ba baptista ba Molimo le ba Kreste, mme ba tla busa le Eena lilemo tse sekete (Tshenolo 20: 4,6).

Bakreste ba 'nete ba tla tsosetsoa ho busa le Kreste lilemo tse sekete! Hobane 'muso li tla ba teng ka ho sa feleng (Tšenolo 11:15), empa hore puso builoeng e ne e le lilemo tse' ngoe feela tse sekete . T iswhy hae ke o ile a re ena pele ho moo e le karolong e qalang ea 'muso - thephysical, ea Lilemo Tse Sekete , mohato ho fapania le ea ho qetela , ho feta moeeng, mohato .

A tse seng kae liketsahalo tse thathamisitsoeng Tsa Buka ea Tšenolo e etsahalang pakeng tsa Millennial le ho qetela mekhahlelo e ba 'Muso oa Molimo :

⁷ Joale ha lilemo tse sekete li felile, Satane o tla lokolloa teronkong ea hae ⁸ 'me o tla tsoa ho thetsa lichaba tse likhutlong tse' ne tsa lefatše, e leng Gogo le Magogo, ho ba bokellela ntoeng, bao palo ea bona e leng joaloka lehlabathe la leoatle. . . ¹¹ Joale ka bona terone e kholo e tšoeu le ea e lutseng, eo lefatše le leholimo li ileng tsa baleha sefahleho sa hae. ¹² Mme ka bona bafu, ba banyenyane le ba baholo, ba eme pela Molimo, mme dibuka tsa bulwa. Mme ha buloa buka e 'ngoe, e leng Buka ea Bophelo. Mme bafu ba ahloloa ho ea ka mesebetsi ea bona, ka lintho tse ngoliloeng libukeng. ¹³ Leoatle la nehelana ka bafu ba neng ba le ho lona, 'me Lefu le Hadese tsa nehelana ka bafu ba neng ba le ho tsona. Ba ahloloa, e mong le e mong ho ea ka mesebetsi ea

hae.¹⁴ Joale lefu le Hadeze tsa liheloa ka letšeng la mollo. Hona ke lefu la bobeli.¹⁵ Mme mang kapa mang ea sa fumanoeng a ngotsoe Bukeng ea Bophelo o ile a akheloa ka letšeng la mollo (Tshenolo 20: 7-8, 11-15).

Buka ea Ts'enolo e bonts'a hore ho tla ba le karolo ea morao e tlang kamora puso ea lilemo tse sekete le kamora lefu la bobeli:

¹Joale ka bona leholimo le lecha le lefatše le lecha, hobane leholimo la pele le lefatše la pele li ne li fetile. Hape ho ne ho se na leoatle. ²Joale, 'na, Johanne, ka bona motse o halalelang, Jerusalema e Mocha, o theoha leholimong ho Molimo, o itokisitse joalo ka monyalua ea khabiselitsoeng monna oa hae. ³Ka utloa lentsoe le phahameng le tsoang leholimong le re: "Bona, tente ea Molimo e ho batho, o tla lula le bona, 'me e tla ba batho ba hae. Molimo ka boeena o tla ba le bona 'me e be Molimo oa bona. ⁴Molimo o tla hlakola meokho eohle mahlong a bona; Ha ho sa tla ba le lefu, kapa masoabi, kapa ho bokolla. Ha ho sa tla ba le bohloko bo boholo, hobane lintho tsa pele li fetile." (Tshenolo 21: 1-4)

¹Eaba o mpontša noka e hloekileng ea metsi a bophelo, a hlakileng joaloka kristale, a tsoa teroneng ea Molimo le ea Konyana. ²Bohareng ba seterata sa eona, le ka lehlakoreng laka la noka, ho ne ho e-na le sefate sa bophelo, se neng se beha litholoana tse leshome le metso e 'meli, sefate se seng le se seng se beha litholoana khoeli le khoeli. Makhasi a sefate sena e ne e le a pholiso ea lichaba. ³Ha ho sa tla hlola ho e-ba le thohako, empa terone ea Molimo le ea Konyana e tla ba ho eona, 'me bahlanka ba hae ba tla Mo sebeletsa. ⁴Ba tla bona sefahleho sa hae, lebitso la hae le tla ba liphatleng tsa bona. ⁵Ha ho sa tla ba le bosiu teng: Ha ba hloke lebone kapa khanya ea letsatsi, hobane Morena Molimo o ba fa leseli. Mme ba tla busa ka mehla le mehla. (Tshenolo 22: 1-5)

Hlokombela hore puso ena, e *kamora* lilemo tse sekete, e kenyelletsa bahlanka ba Molimo mme e hlola ka ho sa feleng. Motse o halalelang, o neng o lokiselitsoe leholimong, o tla tloha leholimong mme o tla theohela lefatšeng. Ena ke qaleho ea karolo ea ho qetela ea Kingdom of God. Nako ea HO SE TSOA PELE TSOHLE KAPA HO FIHLELA!

Ba bonolo ba tla rua lefatše (Mattheu 5: 5) le lintho tsohle (Tshenolo 21: 7). Lefatše, ho kenyelletsoa le Motse o Halalelang o tla ba holim'a Iona, le tla ba betere hobane litsela tsa Molimo li tla kenngoa tšebetsong. Hlokomela hore :

⁷Keketseho ea puso ea hae le khotso mona e ke ke ea fela (Esaia 9: 7).

Ho hlakile hore ho tla ba le kholo ka mor'a hore karolo ea ho qetela ea Kingdom ea Molimo e qale kaha bohole ba tla mamela puso ea Molimo .

Ena e tla ba nako e khanyang ka ho fetisia:

⁹Empa joalo ka ha ho ngoliloe: "Leihlo ha le e-so bone, kapa tsebe ha e utloe, leha e le hore e kene ka pelong ea motho Lintho tseo Molimo a li lokiselitseng ba mo ratang." ¹⁰Empa Molimo o re senoletse tsona ka Moea oa hae (I Ba-Korinthe 2: 9-10).

Ke nako ea lerato, thabo le matšeliso a sa feleng. E tla ba nako e ntle haholo! 'Muso oa Molimo o tla etsetsa bophelo bo sa feleng bo monate. Na ha u batle ho kenya letsoho ho eona?

5. Mehloli e ka ntle ho Testamente e Ncha e rutile 'Muso oa Molimo

Na litsebi tsa pele tsa Kreste li ne li nahana hore li loketse ho bolela evangeli ea 'Muso oa Molimo oa' nete?

Ho joalo.

Lilemong tse fetileng, ka puo e fanoeng ke Professor Bart Ehrman oa Univesithi ea North Carolina , o ile a pheta-pheta , 'me ka nepo, a hatisa hore ho fapana le ka ho fetisia ba ipolelang Bakreste kajeno, Jesu le balateli ba hae ba pele ba Proc laimed' Muso oa Molimo. Le ha kutloisiso ea Bokreste ka botlalo ea Dr. Ehrman e fapana haholo le ea Kereke e *Tsoelang Pele* ea Molimo, re ka lumela hore evangeli ea 'muso ke seo Jesu ka boeena a se phatlalalitseng mme balateli ba hae ba lumela ho sona . Hape re tla lumela hore kajeno ba bangata ba ipolelang hore ke Bakreste ha ba utloisise seo.

Ngoliso ea khale le ho ngolisoa ha Testamente e Ncha ka ho fetesisa

The Kingdom ea Molimo e ne e le karolo ea bohloko ea seo e ipolela hore ke " ho e moholo ka ho feletseng Christian thutong eo 'nile ea

pholoha " (Holmes MW Boholo-holo Christian Thutong Baapostolantate:.. Segerike Litemana le Senyesemane Liphetolelo, 2nd gela Baker Books, Khao Rapids, 2004 , leq. 102). Thuto ena ea *Bokreste ba Khale e* na le lintlha tse mabapi le eona :

^{5:} ⁵ Ho feta moo, rea tseba, barab'eso, hore ho lula ha rona lefatšeng la nama ha ho na letho ebile ke ntho ea nakoana, empa ts'episo ea Kreste e kholo ebile ea makatsa: phomola 'musong o tlang le bophelong bo sa feleng.

Polelo e kaholimo e bonts'a hore 'muso ha o joalo, empa o tla tla, o be oa ka ho sa feleng. Ho feta moo, thuto ena ea khale e re:

^{6:} ⁹ Joale haeba le banna ba joalo ba lokileng joalo ka bona ba sa khone, ka liketso tsa bona tse lokileng, ho pholosa bana ba bona, re na le tiiso efe ea ho kena 'musong oa Molimo haeba re hloleha ho boloka kolobetso ea rona e hloekile ebile e sa silafala? Kapa ke mang eo e tla ba moemeli oa rona, haeba re sa fumanoe re e-na le mesebetsi e halalelang le e lokileng? ^{9:} ⁶ Ka hona, a re rataneng, e le hore kaofela re ka kena 'musong oa Molimo. ^{11:} ⁷ Ka hona, haeba re tseba se nepahetseng mahlong a Molimo, re tla kena 'musong oa hae ebe re amohela litsepiso tseo "tsebe e sa kang ea utloa kapa ea bona mahlo kapa pelo ea motho e nahanang. "

^{12:} ³ A re emeleng, ka hona, hora le nako bakeng sa 'muso oa Molimo ka lerato le ho loka, kaha ha re tsebe letsatsi la ho hlaha ha Molimo. ^{12:} ⁶ o re, 'muso oa Ntate o tla tla.

Lipolelo tse kaholimo li bonts'a hore lerato ka ho phela ka nepo lea hlokahala, hore ha re e-so kene Kingdom ea Molimo, le hore e etsahala kamora letsatsi la ho hlaha ha Molimo - ke kamora hore Jesu a khutle hape. Ho kea s 'muso oa Ntate' me sa t a 'muso hase feela Jesu.

Ho intere Motsu hore khale-khale thutong Kamoo ho bonahalang kateng Christian hore Molimo a lumeletseng hore ba pholohes ruta e tšoanang Kingdom ea Molimo e ho New Testament e se rutang le *tsoela pele ho* Kereke ea Molimo hona joale e se rutang (ho ke ke ka etsahala hore ebe e ne e ka ba ho tloha ya sebele Church ya God , empa tsebo ea ka e lekanyelitsoeng ea Greek e fokotsa bokhoni ba ka ba ho etsa polelo e tiileng) .

Baetapele ba Likereke tsa Bobeli ba Kereke le Evangelie ea 'Muso

Re lokela ho hlokomela mathoasong 2^{eff} lekhulong la lilemo la e Papias , le moutloi oa John le motsoalle oa Polycarp le nkoe e le mohalaleli ke Roma le Mak'hatholike , o ile a ruta Lilemo Tse 'muso. Eusebius o tlaleha hore Papias o rutile:

... ho tla ba le milleniamo kamora tsoho ea bafu, mohla puso ea botho ea Kreste e tla be e thehiloe lefatšeng lena . (Likhechana tsa Papias, VI. Bona le Eusebius, Nalane ea Kereke, Buka ea 3, XXXIX, 12)

Papias o rutile hore ena e tla ba nako ea nala haholo:

Ka mokhoa o joalo, [O boletse] hore thollo ea koro e tla hlahisa tse leshome

litsebe tse likete, le hore tsebe e 'ngoe le e' ngoe e na le lithollo tse likete tse leshome, 'me lijo-thollo ka seng li ka hlahisa liphofe tse leshome tsa phofo e hlakileng, e hloekileng; mme liapole, le peo, le joang li ne li ka hlahisa ka tekanyo e ts'oanang; le hore liphofolo tsohle, ha li fepa lihlahisoa tsa lefatše feela, li tla phela ka khotso li be li lumellane, 'me li ipehe tlas'a motho ka mokhoa o phethahetseng." [Bopaki bo jaroa ke lintho tsena ka ho ngoloa ke Papias, monna oa khale, eo e neng e le moutloi oa John le motsoalle oa Polycarp, bukeng ea bone; hobane o hlophisitsoe ke libuka tse hlano ...] (Fragments of Papias, IV)

Lengolo le tlang ka morao ho Testamente e Ncha le *eang ho Bakorinthe* /e re:

42: 1-3 Baapostola ba amohetse Evangelii ho tsoa ho Morena Jesu Kreste; Jesu Kreste o rometsoe ho tsoa ho Molimo. Kahoo, joale, Kreste o tsoa ho Molimo, 'me Baapostola ba tsoa ho Kreste. Ka bobeli ba ile ba tla ka thato ea Molimo ka tatellano e behiloeng. Ha ba se ba amohetse qoso, mme ba tiisitsoe ka botlalo ka tsoho ea Morena oa rona Jesu Kreste mme ba tiisitsoe lentsoeng la Molimo ka tiiso e felletseng ea Moea o Halalelang, ba tsoa ka litaba tse monate tsa hore morenado oa Molimo o lokela ho tla.

Polycarp oa Smyrna e ne e le moetapele oa pele oa Bokreste, eo e neng e le morutuwa oa Johanne, oa ho qetela oa baapostola ba mantlha ho ea ho. Polycarp c. 120-135 AD e rutiloe :

Ho lehlohonolo mafutsana, le ba hlorisoang ka lebaka la ho loka, hobane 'muso oa Molimo ke oa bona . (Polycarp. Lengolo le eang ho Bafilippi, Khaolo ea Bobeli. E tsoa ho *Ante-Nicene Fathers*, *Buka ea 1* joalokaha e hlophositsoe ke Alexander Roberts le James Don aldson. American Edition, 1885)

Ka ho tseba hore " Molimo ha oa songoa, " re lokela ho tsamaea re tšoaneloa ke taelo le khanya ea hae ... Hobane hantle ba tla khaoloa litakatsong tse lefatšeng, hobane " litakatso tsohle li loantšana." moea; "Me " ha e le bafebi, kapa bafosi, kapa ba hlekefetsang le batho, ba ke ke ba rua' muso oa Molimo, " kapa ba etsang lintho tse sa lumellaneng le tse sa amoheleheng . (ibid , Khaolo ea V)

Ha re mo sebeletseng ka tšabo, le tlhompho e nang le tlhompho, joalo ka ha le eena a re laetse, le joalo ka baapostola ba neng ba re reretse Kosepele le baprofeta ba phatlalalitseng pele ho tla ha Morena . (ibid, Khaolo ea VI)

Joalo ka ba bang Testamenteng e Ncha, Polycarp o ile a ruta hore ba lokileng, eseng baqheketsi ba taelo , ba tla rua K Khomdom ea Molimo.

Se latelang se boetse se boleloa hore se rutiloe ke Polycarp:

Mme ka sabatha e latelang a re; 'Mamelang khotatso ea ka, bana ba ratoang ba Molimo. Ke le joetse ha babishopo ba le teng, 'me joale ke boetse ke le khothaletsa bohole hore le tsamaee ka mokhoa o khahlisang le ka mokhoa o loketseng tseleng ea Morena ... *Shebeleng*, ' me le itokise, lipelo tsa lona li se ke tsa imeloa, taelo e ncha mabapi le ho ratana, ho hlahha ha hae ka tšohanyetso ho tšoana le ka lehalima le potlakileng, kahlolo e kholo ka mollo, bophelo bo sa feleng, Mmuso oa hae o sa shoeng. Lintho tsohle tseo u li rutoang ke Molimo u li tseba, ha u phenya Mangolo a bululetsoeng, u ngole ka pene ea Moea o Halalelang lipelong tsa hao, hore litaelo li tle li lule ho uena li sa tšoarelle. ' (Bophelo ba Polycarp, Khaolo ea 24. JB Lightfoot, Bontate ba Baapostola, moq. 3.2, 1889, maq. 488-506)

Melito oa Sardis , eo e neng e le moetapele oa Kereke ea Molimo , c. 170 AD, e rutiloe:

Hobane molao o hlahisitsoeng evangeli, oa khale ho tse ncha, o tsoa Sione le Jerusalema; mme taelo e fanoe ka mohau, le mofuta sehlahisoa se felioeng, le konyana ho Mora, le nku ho monna, le monna ho Molimo ...

Empa evangeli e bile tlhaloso ea molao le eona
phethahatsang, ha kereke e bile polokelo ea 'nete ...

Enoa ke eena ea re lopolotseng bokhobeng ho kena tokolohong, ho tloha lefifing ho ea leseling, ho tloha lefung ho kena bophelong, ho tsoa ho khatello ka 'muso o sa feleng . (Melito. Homily ka Paseka. Litemana 7,40,68. Phetolelo ho tsoa Kerux: Buka ea Theology ea Inthanete . Http: //www.kerux .com / litokomane / KeruxV4N1A1.asp)

Kahoo, 'Muso oa Molimo-wa ' s tsejoa ho ba ntho e 'ngoe ka ho sa feleng,' me e se feels ea Bokreste hona joale kapa Kereke e K'hatholike 'me e ne e akarelletsat molao oa Molimo.

Sengoloa se seng sa bohareng ba lekholo la bobeli la lilemo se khotshatsa batho hore ba tšepe 'muso:

Ka hona, ho se ke ha eba le ea mong oa hau ea tlohang ho ikhula kapa ho sheba morao, empa ka boithatelo a atamele Kosepele ea 'muso oa Molimo . (Roman Clement. Recognitions, Book X, Khaolo ea XLV. E qotsitsoe ho Ante-Nicene Fathers, Buka ea 8. E hlophisisitsoe ke Alexander Roberts le James Donaldson. American Edition, 1886)

Ntle le moo, le ha ho ne ho hlakile hore ha e ea ngoloa ke e mong kerekeng ea 'nete, bohareng ba lekholo la bobeli la lilemo ba ngola ka lebitso *la Shepherd of Hermas* phetolelong ea Roberts & Donaldson ba sebelisa poleloana e reng " muso oa Molimo " makhetlo a leshome le metso e mene.

Bakreste ba 'nete , esita le ba bangata feels ba ipolelang hore ke Kreste , ba ne ba tseba ho hong ka Kingdom ea Molimo lekhlong la bobeli la lilemo.

Esita le mohalaleli oa Mok'hatholike le oa Orthodox ea Bochabela ea bitsoang Irenaeus o ile a utloisia hore kamora ho tsosoa , Bakreste ba tla kena Kingdom of God. Hlokomela seo a se ngotseng, c. 180 AD :

Hobane ho joalo ka ba lumelang, hoba kahare ho bona ba lula Moea o Halalelang, o neng o fanoe ke Eena ka kolobetso, 'me o bolokiloe ke moamoheli, haeba a tsamaea ka' nete le khalalelo le ho loka le mamele. Hobane moea ona o na le tsoho ho ba lumelang, 'mele o amohela moea hape, hammoho le ona, ka matla a Moea o Halalelang, ha o tsosoa o kena' musong oa Molimo . (Irenaeus, St., Mobishopo oa Lyon. E fetoletsoe ho tsoa ho Searmenia ke Armitage Robinson. The Demonstration of the Apostolic Preaching, Khaolo ea 42. Wells, Somerset, Oct. 1879. Joalokaha ho phatlalalitsoe ho SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KOLOBETSO E NANG: MACMILLAN CO, 1920).

Theophilus oa Antioke o rutile:

Ke mpa ke bolela botle ba Hae; Haeba ke mo bitsa Kingdom, ke bua ka khanya ea hae... Hobane ha a ka mo etsa ea sa shoeng ho tloha tšimolohong, a ka be a mo entse Molimo. ... Empa, ha a shoa leha e le hore ha a shoa, empa ha a ka a mo etsa, empa, joalo ka ha re se re boletse kaholimo, ea nang le matla ka bobeli; e le hore haeba a ka sekamela linthong tsa ho se shoe, a boloka taelo ea Molimo, o tla amohela e le moputso o tsoang ho Eona ho se shoe, 'me e be Molimo . (Theophilus, To Autolycus, 1: 3, 2:27)

Mohalaleli oa Mok'hatholike, Hippolytus, qalong ea lekholo la boraro la lilemo, o ngotse:

Mme le tla amohela 'muso oa maholimo, eo, leha le ne le le mojaki bophelong bona, le ne le tseba Morena oa Lehholimo. 'Me u tla ba molekane oa Molimo,' me mojalefa hammoho le Kreste, u se hhole u etsoa makhoa a litakatso kapa litakatso, 'me ha u sa tla hlola u senya bophelo ka lefu lena. Hobane u bile Molimo , hobane tsohle tse utloileng bohloko tse o utloileng pele u le motho, ke tseo a u fileng tsona, hobane u ne u le ka sebōpeho sa motho, empa tsohle tse lumellanang le Molimo ho li fana, Molimo o ts'episitse ho u fa tsona, hobane ke uena. ba entsoe, 'me ba tsoetsoe ho se bole . (Hippolytus. Reflication of All Heresies , Book X, Chap ter 30)

Morero oa batho ke ho ba le 'Muso oa Molimo o tlang.

Mathata Lekholong la Bobeli le Boraro la Lilemo

Le ha e amohela hohle, ke lekholong la bobeli la lilemo, moetapele oa bokoenehi ea khahlanong le molao ea bitsoang Marcion o ile a tsoha . Marcion o ile a ruta khahlano le molao oa Molimo , ka Sabatha, le Kingdom ea Molimo. Leha a ne a qosoa ke Polycarp le ba bang, o ile a kopana le Kereke ea Roma nako e telele mme a bonahala a na le tšusumetso moo .

Lekholong la bobeli le la boraro la lilemo, baqosi ba ne ba qala ho theha kereke ea Alexandria (Egepeta). Man featswan allegorists hanyetsa thuto tsa 'muso li tla. Hlokomela tlaleho e mabapi le ba bang ba bao e leng llegorists:

Dionysius o hlahile lelapeng le letle le le ruileng la bahetene Alexandria, mme o ne a rutehile filosofing ea bona. O tlohetse likolo tsa bohetene hore e be morutoana oa Origen, eo a ileng a atleha ho eena taolong ea sekolo se ikhethileng sa Alexandria...

Clement, Origen le sekolo sa Gnostic ba ne ba senya lithuto tsa lithuto tse halalelang ka litlhaloso tsa bona tse makatsang le tsa papiso... ba iphumanela lebitso la "Allegorists." Nepos e ile ea kopanya li-Allegorists phatlalatса, 'me ea tiisa hore ho tla ba le puso ea Kreste lefatšeng...

Dionysius o ile a ngangisana le balateli ba Nepos, 'me ka tlaleho ea hae... "boemo bo joalo ba lintho joale ka ha bo le teng' musong oa Molimo. " Ena ke lekhetlo la pele ho buuoa ka 'muso oa Molimo o teng hona joale likerekeng ...

Ba-Nepos ba ile ba khalemela liphoso tsa bona, ho bontša hore 'muso oa maholimo ha se setšoantšo, empa ke' muso oa sebele oa Morena oa rona tshong ea bophelo bo sa feleng ..

Ka hona mohopoloo oa 'muso o tla ka maemo a hona joale a lintho o ile oa emoloa mme oa hlahisoa sekolong sa Gnostic sa Allegorists Egepeta, AD 200 ho isa ho 250, lekholo le felletseng pele babishopo ba mmuso ba ka nkuoa e le baahi ba terone.

Clement o ile a amohela mohopoloo oa 'muso oa Molimo joalo ka boemo ba tsebo ea' nete ea kelello ka Molimo. Origen o e qalile e le moevelo oa moea o patiloeng lengolong le hlakileng la

Mangolo . (Ward, Henry Dana. Kosepele ea 'Muso:' Muso eseng oa Lefatše lena; Eseng Lefats'eng lena; Empa ho tla kahara Naha ea Leholimo, tsoho ea bafu le puseletso ea lintho tsohle. E hatisitsoe ke Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870 , maq. 124-125)

Kahoo, ha Mobishopo Nepos a ne a ruta evangeli ea Kingdom of God, baikaketsi ba ile ba leka ho hlahisa kutloisiso ea bohata, e seng ea nnete. Mobishopo Apollinaris oa Hierapolis le eena o lekile ho loants'a liphoso tsa basomi ka nako e ts'oanang. Bao kannete Kerekeng ea Molimo ba neng ba emela 'nete ea' Muso oa Molimo oa 'nete ho theosa le nalane.

Herbert W. Armstrong O Kentse Kosepele ea 'Muso, Hape

Ka 20^{goth} la lilemo, ho elella bofelong ba Herbert W. Armstrong ngola a re:

Hobane ba *lahlile* evangeli ea Kreste . . . , lefatše le ne le tlameha ho fetela ho hong sebakeng sa Iona. Ba ne ba tlameha ho qapa *leshano!* Kahoo re utloile ha 'muso oa Molimo o boleloa e le sethala se setle - maikutlo a matle lipelong tsa batho - o se fetole boemong bo sa reroang, boo e seng ba nnete! Ba bang ba boletse hampe hore "KHAOLO" ke 'muso. . . Moprefeta Daniele, ea phetseng lilemo tse 600 pele ho Kreste, o ne a tseba hore 'muso oa Molimo ke' muso oa 'nete - ke puso e busang

BATHO ba sebele lefatšeng ...

Mona . . . Thhaloso ea Molimo ea hore na 'MUSO OA MOLIMO KE'NG: "Mme matsatsing a marena ana . . ." - mona o bua ka menoana e leshome, karolo ea tšepe le karolo ea letsopa le brittle. Sena, ka ho hokahanya boporfeta le Daniele 7, le Tshenolo 13 le 17, se bua ka UNITED STATES OF EUROPE e se e ntse e theha . . . ka pel'a mahlo a hau! Tshenolo 17: 12 e hlakisa makolopetso a hore e tla ba kopano ea LITSELA TSA BORA TSA BOPHELO kapa hore (Tshenolo 17: 8) e tla tsosa EMPIRE ea ROMANE ea khale. . .

Ha Kreste a tla, o tla e le MORENA oa marena, a busa lefatše lohle (Tshen. 19: 11-16); LE 'MUSO OA HAE- ' MUSO OA MOLIMO - Daniele ea lokelang ho HLOKA BONA mebuso ena ea lefats'e. Tshenolo 11: 15 e e bua ka mantsoe ana: "Mebuso ea lefatše lena e fetohile 'MUSO OA MORA OA RONA LE OA KRESTE

OA HAE: O tla busa ka mehla le mehla . " Hona ke 'MUSO OA MOLIMO. Ke Phello ea mebuso ea hona joale - e, esita le United States le linaha tsa Borithane. Ba tla fetoha mebuso - LITLHAKISO - tsa Morena JESU KRESTE, joale e tla ba Morena oa marena holim'a lefatše lohle. Sena se etsa hore ho hlaka hore 'MUSO OA MOLIMO KE PUSO EA' NETE. Joalo ka ha 'Muso oa Bakalde e ne e le' MUSO - joalo ka ha 'Muso oa Roma e ne e le' MUSO - kahoo 'Muso oa Molimo ke puso. Ke ho nka taolo ea PUSO EA LINTHO TSA BOPHELO Jesu KRESTE O HLAHETSE HO BA MORENA - MOTSITSI! ...

Jesu Kreste eo ea neng a tsamaea holim 'a maralla le liphula tsa Naha e Halalelang le literata tsa Jerusalema lilemong tse fetang 1 900 tse fetileng o ntse a tla hape. O itse o tla tla hape. Kamora hore a thakhisoe, Molimo o ile a mo tsosa bafung kamora matsatsi a mararo le masiu a mararo (Mattheu 12:40; Liketso 2:32; I Ba-Korinthe 15: 3-4). O nyolohetse teroneng ea Molimo. Ntlo-kholo ea 'Muso oa Bokahohle (Liketso 1: 9-11; Baheb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Tšen. 3:21).

Ke " mohlomphehi " oa papiso ena, ea ileng Teroneng ea

Molimo - " naha e hole " - ho beoa Morena oa marena holim'a lichaba tsohle, le ho khutlela lefats'eng (Luka 19: 12-27).

O bile leholimong hape ho fihlela " linako tsa tokiso ea lintho tsohle " (Liketso 3: 19-21). *Puseletso* e bolela ho khutlela boemong ba pele kapa boemong. Tabeng ena, ho khutlisetsoa ha puso ea Molimo lefatšeng, mme ka hona, ho khutlisetsoa ha khotso ea lefats'e, le maemo a bophelo.

Moferefere oa hona joale oa lefats'e, lintoa tse ntseng li eketseha le likhohlano li tla ba ngata haholo mathateng a lefatše hoo ntle le haeba Molimo a ka kenella, ha ho motho ea neng a tla pholoha a phela (Mattheu 24: 22). Ha nako ea eona e fihla sehlohlolong ha ho lieha ho ne ho ka baka ho phatloha hohle hoa lefatše, Jesu Kreste o tla khutla. Lekhetlong lena o tla e le Molimo oa bomolimo. O tla ka matla ohle le khanya ea 'Mopi ea busang bokahohleng. (Mat. 24:30; 25:31.) O tla e le " Morena oa marena le Khosi ea likhosi " (Tšen. 19: 16), ho theha 'muso o moholo oa

lefatše le ho busa lichaba tsohle “ ka molamu oa tšepe.” (Tšen. 19: 15; 12: 5) . . .

Kreste ha a amohelehe?

Empa na batho ba tla hooa ka thabo, 'me ba mo amohele ka thabo le nyakallo e kholo - a ba a kula le likereke tsa Bokreste ba setso?

Ba ke ke! Ba tla lumela, hobane basebeletsi ba bohata ba Satane (II Ba-Korinthe 11: 13- 13) o ba thetsitse, hore ke Mohanyetsi oa Kreste. Likereke le lichaba li tla halefisoa ke ho tla ha hae (Tšen. 11: 15 le 11: 18), 'me mabotho a sesole a tla leka ho mo loantša hore a mo felise (Tšen. 17: 14)!

Lichaba li tla ba ntoeng ea seholohlong ea Ntoa ea II ea Lefatše e tlang, ka ntoea ea pele Jerusalema (Zak. 14: 1-2) mme haufinyane Kreste o tla khutla. Ka matla a phahametseng tlhaho a tla " u loane khahlanong le lichaba tseo " hore a loane le khahlanong le eena (temana ea 3). O tla ba hlola ka ho felletseng (Tšen. 17: 14)! “ Letsatsing leo, maoto a hae a tla ema thabeng ea Mehloaare,” sebaka se sekhutšoanyane haholo ho isa bochabela ho Jerusalema (Zak. 14: 4). (Armstrong HW. Mystery of the Ages, 1984)

Bebele e phatlalatsa hore Jesu o tla khutla mme o tla hlola, leha ho le joalo ba bangata ba tla loana le eena (Tshenolo 19:19). Motho e mong le e mong o tla ipolela (ho latela kutloisiso e fosahetseng ea boporofeta ba Bebele, empa haholo-holo ka lebaka la baprofeta ba bohata le bonohe) hore Jesu ea khutlang ke Mohanyetsi oa ho qetela oa Jesu !

Litaba tse latelang ke li boetse li tsoa ho Herbert Armstrong :

Bolumeli ba 'nete -' Nete ea Molimo e matlafalitsoeng ke lerato la Molimo le matlafatsoang ke Moea o Halalelang ... JOALE HA E LE HABOHLOKOA ho tseba Molimo le Jesu Kreste - ka ho tseba 'NETE - le mofuthu oa LERATO LA Molimo la Molimo!

Lithuto tsa Kereke ea 'nete ea Molimo ke "ho phela ka lentsoe le leng le le leng " la Holy Bible ...

Batho ba tla fapohela tseleng ea " fumana " ho ea " fana " - tsela ea Molimo ea lerato.

TLHOKOMELISO E NCHA joale e tla aparela lefatše! (ibid)

TLHAHISO E NCHA ke 'Muso oa Molimo. Ho bolela hore tsoelo-pele e ncha e tla tla 'me e thehiloe leratong ke karolo e kholo ea seo evangeli ea' nete ea 'muso oo Jesu le baetsi ba hae ba follisang e buang ka eona. T hat ke ntho eo rona Kerekeng e *Tsoelang Pele* ea Molimo re e rutang .

Herbert Armstrong hlokomela hore Jesu o ne a ruta hore moloko oa batho, esita le ha e nahana hore o batla ho mo mamela, o ile a hana ho 'itesella 'ea bophelo, tsela ea lerato. Hoo e ka bang ha ho motho bonahala ho hantle utloisia signi -fi cance seo Jesu a ne a ruta.

Poloko ka Jesu ke karolo ea evangeli

Hona joale batho ba bang ba 'nile ba bala sena hole mohlomong ho makatse hore ebe ka Jesu ' Iefu le mosebetsi ka poloko. Ee, eo ke karolo ea evangeli eo Testamente e Ncha le Herbert W. Armstrong ka bobeli ba ngotseng ka eona.

Testamente e ncha e bonts'a evangeli e kenyelletsa pholoso ea Jesu ka Jesu :

¹⁶ Hobane ha ke lihlong ka Evangeli ea Kreste, hobane ke matla a Molimo a poloko bakeng sa e mong le e mong ea lumelang, ho Mojuda pele le Mogerike (Baroma 1: 16).

⁴ Ka hona ba neng ba hasantsoe ba ne ba ea hohle ba bolela lentsoe. ⁵ Foo Filipo a fologela kwa motseng wa Samarea mme a ba rerela Keresete. ... ¹² Empa ha ba lumela Filippi ha a ntse a ruta litaba tsa 'muso oa Molimo le lebitso la Jesu Kreste, banna le basali ba kolobelitsoe. ... ²⁵ Eitse hobane ba fane ka bopaki, 'me ba bolele lentsoe la Morena, ba khutlela Jerusalema,' me ba bolela evangeli metseng e mengata ea Basamaria. ²⁶ Joale lengeloi la Morena le ile la bua le Filipi ... ⁴⁰ Filippi o ile a fumanoa Azotus. Ha a feta, a bolela metseng eohle ho fihlela a fihla Cesarea . (Ditiro 8: 4,5,12,25,26 , 40)

¹⁸ o ile a ba ruta ka Jesu le ka tsoho . (Ditiro 17:18)

³⁰ Joale Pauluse a lula lilemo tse peli ka tlung ea hae e hiriloeng, 'me a amohela bohle ba tlang ho eena, ³¹ a ntse a ruta' muso oa

Molimo le ho ruta lintho tse amang Morena Jesu Kreste ka kholiseho eohle, ho se motho ea mo hanelang . (Lik. 28: 30-31)

Hlokomela hore mosebetsing oa boboleli ho ne ho kenyelatsoa Jesu LE 'muso. Ka masoabi, le kutloisiso e nepahetseng ea ho kosepele ea ho Kingdom la Molimo atisa ho ba fetise gelwang tswa lithuto tsa tsa likereke Greco-Roma .

Ha e le hantle, ho re thusa ho ba karolo ea 'muso oo, Molimo o ne a rata batho haholo hoo a ileng a romela Jesu ho tla re shoela (Johanne 3: 16-17) mme a re pholosa ka mosa oa hae (Ba-Efese 2: 8) . Mme eo ke karolo ea litaba tse molemo (Liketso 20: 24).

Kosepele ea 'Muso ke seo lefatše le se hlokang, empa ...

Ho sebeletsa khotso (Mattheu 5: 9) le ho etsa lintho tse ntle ke lipheo tse ntle (cf. Ba-Galata 6: 10). Ye sa t , tse ngata lefatšeng baeta-pele, ho akarelletsa le ba bolumeli , li lumela hore e tla ba batho tšebelisano ea machaba le hore o tla tlisa erekisi CE le katleho, 'me ha ho Kingdom ea Molimo. Mme ha ba ntse ba tla ba le katleho e itseng ea nakoana , ba ke ke ba atleha feela, tse ling tsa boiteko ba bona ba batho li tla qetella li lebisitse polanete ea Lefatše molemong oa hore e tla etsa hore bophelo bo be bo sa tsitsang haeba Jesu a sa khutla ho theha 'Muso oa hae. Batho ba lokisang lefatše ntle le Molimo ke evangeli ea lefeela le ea bohata (Pesaleme ea 127: 1) .

Batho ba bangata lefatšeng ba leka ho beha hammoho le seka-ba bolumeli ba Babylona na mwango ya ea machaba ho beha ka e ncha e le hore lefatše ka 21st lekhlong la lilemo la. Ena ke ntho eo Kereke e *Tsoelang Pele* ea Molimo e e nyatsang esale e qala le ho rera ho tsoela pele ho e nyatsa. Ho tloha ha Satane a thetsa Eva hore a fetohelo mofuta oa evangeli ea hae lilemo tse ka bang 6000 tse fetileng (Genese 3), batho ba bangata ba lumetse hore ba tseba ho feta Molimo, e leng se tla etsa hore bona le lefatše ba be betere.

Ho latela Bebele, e tla nka moetapele oa sesole Europe (ea bitsoang Morena oa Leboea , eo hape a bitsoang Sebata sa Ts'enolo 13: 1-10) mmoho le moetapele oa bolumeli (ea bitsoang moprofeta oa bohata, eo hape a bitsoang THE Mohanyetsi oa Kreste oa ho qetela le Sebata se linaka li peli se ho Ts'enolo 13: 11-17) ho tsoa motseng oa maralla a supileng (Ts'enolo 17: 9,18) ho tlisa taelo ea lefats'e

ea ' Babilona ' (Tshenolo 17 & 18) . Leha batho hloka ka ho khutla ha Kreste le ho thehoa ha 'muso oa hae, batho ba bangata lefatšeng ba ke ke ba ela hloko molaetsa ona ka 21st. lekhlong la lilemo la - ba tla tsoela pele ho lumela liphetolelo tse fapa-fapaneng kosepele ba bohata a Satane. Empa lefatše le tla amohela bopaki.

Hopola hore Jesu o rutile:

¹⁴'Me evangeli ena ea' muso e tla boleloa lefatšeng lohle e le bopaki ho lichaba tsohle, 'me joale bofelo bo tla tla. (Mathaio 24:14)

Hlokomela hore evangeli ea 'muso e tla fihlela lefats'e e le paki, joale bofelo bo tla tla.

Ho na le mabaka a 'maloa a sena.

E 'ngoe ke hore Molimo o batla hore lefats'e le utloe evangeli ea' nete pele ho matšoenyeho a maholo (a bonts'itsoeng ho qala ho Mattheu 24: 21). Kahoo, molaetsa oa evangeli ke paki le temoso (cf. Ezekiele 3; Amose 3: 7). Ho tla lebisa lipuisanong tse ngata tsa Balichaba pele Jesu a khutla (Baroma 11:25) le likotlo tse lekaneng tseo e seng Balichaba (Ba-Roma 9: 27) pele Jesu a khutla.

E 'ngoe ke hore moko-taba oa molaetsa o tla fapana le maikutlo a Sebata se ntseng se phahama , Morena oa matla a Leboea , hammoho le Moprefeta oa Bohata, Mohanyetsi oa ho qetela oa Kreste . Ba tla ts'episa khotso ka boikitlaetso ba motho, empa e tla lebisa pheletsong (Mattheu 24:14) le timetso (cf. 1 Ba-Thesalonika 5: 3).

Ka lebaka la lipontšo le limakatso tsa leshano tse amanang le bona (2 Bathesalonika 2: 9), ba bangata lefats'eng ba tla khetha mashano ho lumela leshano (2 Bathesalonia 2: 9-12) molemong oa molaetsa oa evangeli. Ka lebaka la litlatsetso tse sa lokelang tsa Khaleng ea Molimo ea lilemo tse sekete ke Mak'hatholike a Roma , Orthodox ea Bochabela , maLuthere le ba bang, ba bangata ba tla bua ka phoso hore molaetsa o felletseng oa evangeli ea Khaledom ea Molimo ke evangeli ea bohata e amanang le Mohanyetsi oa Kreste .

Mokreste ea tšepahalang oa Philadelphian s (Tshenolo 3: 7-13) o tla be a phatlalatsa evangeli ea puso ea lilemo tse sekete hape a boelle lefatše

hore na baetapele ba itseng ba lefatše (ho kenyeltsa le Moprefeta oa Bohata le oa Bohata) ba tla ba teng.

Ba tla ts'ehetsa ho borella lefats'e molaetsa oa hore Sebata , Morena oa matla a Leboea , hammoho le Moprefeta oa Bohata, Mohanyetsi oa ho qetela , qetellong o tla senya (mmoho le balekane ba bona ba bang) USA le Anglo-Nations ea United Kingdom , Canada, Australia le New Zealand (Daniele 11: 39) mme ba tla hatella kamora nako e telele ba tla senya mokhatlo oa Maarabia / oa Boislamo (Daniele 11: 40-43), ba sebetsa e le lisebelisoa tsa bademona (Tshenolo 16: 13-14) , mme qetellong o tla loants'a Jesu Kreste ha A khutla (Tshenolo 16: 14; 19: 19-20). Ma-Philadelphia a tsepahalang (Tshenolo 3: 7-13) a tla be a phatlalatsa hore mmuso wa sekete o tla tla haufinyane. Sena se kanna sa hlahisa litaba tse ngata tsa litaba mme sa kenya letsoho phethahatsong ea Mattheu 24:14. Rona Kerekeng e *Tsoelang Pele* ea Molimo re ntse re lokisa lingoliloeng (ka lipuo tse ngata), re kenyelletsa liwebosaeteng, 'me re nka mehato e meng ho itokisetsa' mosebetsi o mokhuts'oanyane '(cf. Baroma 9: 28) e tla lebisa boikemisetsong ba Molimo ba hore Mattheu 24: 14 e fanoe ka ho lekaneng e le paki ea hore bofelo bo tle.

Ha a "evangeli ea bohata" e phatlalatsang baetapele ba lefats'e (mohlomong ba bang ba mofuta o mocha oa moetapele ea phahameng oa European ope hammoho le pontiff ea sekiselitsoeng ea tla *nka* mofuta oa Katolike) ba ke ke ba rata seo - ba ke ke ba batla hore lefatše le ithute seo ba se etsang ba tla etsa joalo (mme ba ke ke ba e lumela le bona qalong, cf. Esaia 10: 5-7). Ba le / kapa batšeheti ba eona e tla boela le monyetla ka bohata a ruta hore Philadelphians tsepahalang ba tla espousing e -n fetelletsa malongi moko (millenarianism) tsa mohanyetsi oa Kreste tlang. Ho ka ba le liqoso life kapa life tseo ba / le balateli ba bona ba li etsang ho kereke e tsepahalang ea Philadelphia le Kereke e *Tsoelang Pele* ea Molimo ho tla tsosa mahloriso (Daniele 11: 29-35 ; Ts'enolo12: 13-15). Hona hape ho tla lebisa qetellong - qalo ea Mahlomola a Maholo (Mattheu 24: 21 ; Daniele 11: 39; cf. Mattheu 24: 14-15; Daniele 11: 31) hammoho le nako ea ts'ireletso bakeng sa Philadelphia e tsepahalang Bakriste (Kutollo 3: 10; 12: 14-16).

Moprefeta oa Beast le oa Bohata o tla leka ho qobella, nyoe ea moruo, lipontšo, limakatso tsa mashano, polao, le likhatello tse ling (Ts'enolo 13:

10-17; 16 : 14 ; Daniele 7:25; 2 Bathesalonika 2: 9-10) ho ba le taolo . Bakreste ba tla botsa:

¹⁰" nka nako e kae, Jehova, o halalelang le oa 'nete, ho fihlela O ahlol a le ho pheteletsa mali a rōna ho ba lulang lefatšeng? " (Tshenolo 6:10)

Ho theosa le lilemo, batho ba Molimo ba 'nile ba ipotsa, " Ho tla nka nako e kae ho fihlela Jesu a khutla? "

Ha re ntse re tsebe letsatsi kapa hora, re ka lebella hore Jesu a khutla (le Lilemo Tse Sekete ea 'Muso oa Molimo e thehilweng) ka 21st. Iekholong la lilemo la e thehiloeng holim' mangolo a mangata (mohlala, ho Matheu 24: 4-34; Pesaleme ea 90: 4; Hosea 6: 2; Luka 21: 7 -36 ; Ba-Heberu 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Petrose 3: 3-8; 1 Bathesalonika 5: 4), likarolo tse liing tseo re bonang li phethahala .

Haeba Jesu ha aa ka a kenella, lefatše w Le kula li felisitse bophelo bohle:

²¹Hobane joale ho tla ba le matšoenyeho a maholo, a e-so ka a e- ba teng ho tloha tšimolohong ea lefatše, ho fihlela joale, leha e le ho ba teng. ²²Ntle leha matsatsi ao a ne a khutsufalitsoe, ha ho nama e neng e tla pholoha; empa molemong oa bakhethoa matsatsi ao a tla khutsufatsoa. (Mathaio 24: 21-22)

²⁹Hang-hang ka mor'a matšoenyeho a matsatsi ao letsatsi le tla fifatsoa, 'me khoeli e ke ke ea fana ka khanya ea eona; linaleli li tla oa leholimong, le matla a maholimo a tla sisinngoa. ³⁰Joale pontso ea Mor'a motho e tla hlaha leholimong, 'me meloko eohle ea lefatše e tla lla,' me ba tla bona Mor'a Motho a tla ka maru a leholimo ka matla le khanya e kholo. ³¹Mme O tla romela mangeloi a hae ka molumo o moholo oa terompeta, 'me ba tla bokella bakhethoa ba hae ho tloha meea e mene, ho tloha pheletsong e' ngoe ea leholimo ho ea ho le leng. (Mathaio 24: 29- 31)

The K ingdom oa Molimo o se lefatšeng se hlokang.

Manassosa a 'Muso

Karolo ea hau ke efe 'Musong?

Hona joale, haeba u Mokreste oa 'nete, u lokela ho ba moemeli oa eona. Hlokomela seo moapostola Pauluse a se ngotseng:

²⁰ Joale ka nako eo, re mangosa a Kreste, joalokaha eka Molimo o ne a kōpa ka re: re kōpa u lebitsong la Kreste, ho boelana le Molimo. (2 Ba-Korinthe 5: 20)

¹⁴ Joale, emang, le itlamile lethekeng la hao 'neteng,' me u apare tšireletso ea sefuba ea ho loka, ¹⁵'me le roetse maoto ka tokiso ea Evangeli ea khotso; ¹⁶ holim'a tsohle, u nke thebe ea tumelo eo ka eona u tla tima mealo eohle e tukang ea ea khopo. ¹⁷'Me u nke helmete ea poloko, le sabole ea Moea, e leng lentsoe la Molimo; ¹⁸ ke rapela ka mehla ka thapelo eohle le thapeli ka Moea, ke falimehile ho fihlela mona ka tiisetso eohle le thapeli bakeng sa bahalaleli bohole - ¹⁹ le nna, hore polelo eo ke e fuoe, ke tle ke ahlamise molomo oa ka ka sebete ho tsebisa liphiri tsa evangeli, ²⁰tseo ke le moemeli ho tsona ka liketane; hore ka eona ke bue ka sebete, joalo ka ha ke tšoanelo ho bua. (Ba-Efeso 6: 14-20)

Moemeli ke eng? *Merriam-Webster* e na le litlhaloso tse latelang:

1 : lenvoyosa la semmuso; *Haholo-holo* : moemeli oa boemeli ba boemo bo phahameng bo fuoeng mmuso oa kantle ho naha kapa moemeli e le moemeli oa moahi oa puso ea hae kapa ea ikemetseng kapa ea khethetsoeng mosebetsi o khethetehileng ebile o le nakoana

2 a : moemeli kapa len messengerosa le lumeletsoeng

Haeba u Mokreste oa 'nete, u moemeli oa semmuso bakeng sa Kreste! Hlokomela seo moapostola Petrose a se ngotseng:

⁹ Empa le moloko o khethiloeng, baprista ba marena, sechaba se halalelang, sechaba sa hae se khethetehileng, hore le tle le phatlalatse lithoriso tsa Ea le bitsitseng lefifing ho kena leseling la hae le hlollang. ¹⁰ bao pele e neng e se sechaba empa joale e le batho ba Molimo, ba neng ba sa fumana mohau empa joale ba hauhetse. (1 Petrose 2: 9-10)

Joyaloka Bakreste, re lokela ho ba karolo ea sechaba se halalelang.

Ke sechaba sefe se seng se halalelang joale?

Hammoho, ka sebele le ea mong oa mebuso ea lefatše lena le - empa ba getellong e tla ba karolo ea ha Kreste a Kingdom (Tšenolo 11:15). Ke sechaba sa Molimo, ba Hae Kingdom hore oa halalela.

Joaloka manassosa, ha re tloaetse ho nka karolo lipolotiking tsa linaha tsa lefatše lena. Empa re lokela ho phela ka tsela ea Molimo ea bophelo hona joale (bona le buka e sa lefelloeng e fumanehang ho www.ccog.org e nang le sehloho se reng: Bakreste: Baemeli ba 'Muso oa Molimo, litaelo tsa Bebele mabapi le ho phela joaloka Mokreste). Ka ho etsa joalo, re ithuta hantle hore na hobaneng litsela tsa Molimo li le betere, e le hore 'musong oa hae re ka ba marena le baprista mme ra busa le Kreste lefatšeng :

⁵ Ho eena ea re ratileng, 'me a re hlatsoitse libe tsa rona ka mali a hae, ⁶ ' me a re entse marena le baprista ho Molimo le Ntate oa hae, ho eena e be khanya le borena ka mehla le mehla . Amen. (Tshenolo 1: 5-6)

¹⁰ Mme o re entse marena le baprista ho Modimo wa rona; 'Me re tla busa lefatšeng. (Tshenolo 5:10)

Karolo e 'ngoe ea kamoso ea seo e tla ba ho ruta ba shoang hore ba tsamaee litseleng tsa Molimo:

¹⁹ Hobane sechaba se tla aha Sione Jerusalema, 'me ha u sa tla lla. O tla u hauhela ka molomo oa mohoo oa hao, ha a utloa seo, o tla u araba. ²⁰ Le ha Morena au fa bohobe ba mahlomola le metsi a mahloreho, Le ha ho le joalo, matichere a hau a ke ke a hlola a sutumelletsa sekhetlong, Empa mahlo a hao a tla bona matichere a hau. ²¹ Litsebe tsa lōna o tla utloa lentsoe ka mor'a lōna, a re, " Tsela ke eona ena, tsamaea ho eona, " Nako le nako ha o etsa ho handOr nepahetseng neng le neng ha u etsa ka ho le letšehali. (Isaia 30: 19-21)

Ho hotle hoo ke boporofeta bakeng sa 'muso oa lilemo tse sekete, mehleng ena Bakreste ba lokela ho itokisetsa ho ruta:

¹² ... ka nako ena le tšoanela ho ba mesuoe (Ba-Heberu 5:12)

¹⁵ Empa halaletsang Morena Molimo ka lipelong tsa lona, 'me le itokise kamehla ho fana ka karabo ho monna e mong le e mong

ea le batlang lebaka la ts'epo e ho lona ka bonolo le tšabo (1 Petrose 3:15, KJV).

Bebele e bonts'a hore boholo ba Bakreste ba ts'epahalang le ho feta ba tla qala ho ruta pele ba bangata pele ho matšoenyeho a maholo.

³³ Batho ba utloisisang ba tla ruta ba bangata (Daniele 11: ³³)

Kahoo, ho ithuta , ho hola mohaung le tsebong (2 Petrose 3: 1 8), ke ntho eo re tlamehang ho ba re e etsa hona joale. Karolo ea karolo eo u e phethang Kingdom of God ke ho khona ho ruta. Le bakeng sa ho feta ba tšepahalang, Philadelphian (Tšenolo 3: 7-13) , Bakreste , sena se tla boela e akarelletsa ho tšehtsa bohloko ebangkelio er paki pele ho e qala tsa 'muso Lilemo Tse Sekete (cf. Matheu 24:14).

Kamora hore 'Muso oa Molimo o theoe, batho ba Molimo ba tla sebelisoa ho thusa ho tsosolosa polanete e senyehileng:

¹² Ba tsoang ho uena ba tla haha libaka tsa khale tsa khale; U tla hlhisa metheo ea meloko e mengata, 'me u tla tataisoa,' moloki oa setlamo, 'Moloki oa Literopo ho ea Dwell In . (Isaia 58:12)

Kahoo, batho ba Molimo ba phetseng ka tsela ea Molimo molemong ona ba tla nolofalletsa batho ho lula metseng (le libakeng tse ling) nakong ena ea puseletso. Lefatše e tla ba sebaka se betere ho feta. Re lokela hoba manadorsosa a Kreste hona joale, kahoo re ka sebeletsa 'Musong oa hae.

The Ke 'nete hore Kosepele Molaetsa ke Transformative

Jesu o itse, " Haeba le lula lentsoeng la Ka, le barutua ba Ka kannete. 32 'Me u tla tseba' nete, 'me' nete e tla etsa hore u lokolla " (Johanne 8: 31-32). Ho tseba 'nete ka evangeli ea' Muso oa Molimo ho re lokolla hore re se ke ra tšoasoa ke tšepo ea lefats'e lena. Ka sebete re ka tšehtsa leano le sebetsang — morero oa Molimo! Satane o thetsitse lefatše lohle (Tshenolo 12: 9) mme Mmuso wa Modimo ke wona tharollo ya nnete. Re hloka ho emela 'nete le ho buella' nete (cf. Johanne 18:37).

Molaetsa oa evangeli ha o bue feela ka poloko ea hao. Litaba tse molemo tsa 'Muso oa Molimo li lokela ho fetola motho mehleng ena:

²²Mme le se ke la bapisoa le lefatše lena, empa le fetoloe ke nchafatso ea kelello ea lona, e le hore le ka paka thato ea Molimo e ntle le e amohelehang le e phethahetseng. (Baroma 12: 2)

Bakreste ba 'nete ba fetohile hore ba sebeletse Molimo le batho ba bang:

²²Lōna bahlanka, mamelang beng ba lona ho lintho tsohle ka nama, eseng ka litšebeletso tse khahlisang batho, empa ka pelo e tiileng, ba tšabang Molimo. ²³Mme eng kapa eng eo le e etsang, e etse ka pelo, joalo ka ha e le Morena eseng batho, ²⁴ le tsebe hore ho Morena le tla amohela moputso oa lefa; hobane le sebeletsa Morena Kreste. (Bakolose 3: 22-24)

²⁸Ka hona, kaha re amohela 'muso o ke keng oa sisinngoa, a re nang le mohau, oo ka oona re ka sebeletsang Molimo ka mokhoa o amohelehang ka hlompho le tšabo ea bomolimo. (Bahebera 12:28)

Bakreste ba 'nete ba phela ka tsela e fapaneng le ea lefatše. Re amohela litedkanyetso tsa Molimo tse holimolimo le tsa lefatše bakeng sa se nepahetseng le se fosahetseng. Ba lokileng ba phela ka tumelo (Ba-Heberu 10:38), joalo ka ha ho hlokahala tumelo ho phela ka tsela ea Molimo mongoaheng ona. Bakreste ba ne ba nkuoa ba fapane hole le lefatše leo ba neng ba phela ho lona, hoo mokhoa oa bona oa bophelo o ileng oa bitsoa " Tsela " ho Testamente e Ncha (Liketso 9: 2; 19: 9; 24: 14,22). Lefats'e le phela ka boithati, tlasa taolo ea Satane, ho se ho thoeng ke " tsela ea Kaine " (Juda 11).

Kosepele ea 'Muso oa Molimo ke molaetsa oa ho loka, thabo le khotso (Baroma 14: 17) .Lentšu la boporofeta, le utloisisoa hantle, lea tšelisa (cf 1 Ba-Korinthe 14: 3; 1 Bathesalonika 4:18) ha re ntse re shebelletse lefats'e le putlama (sheba Luka 21: 8-36). Mokhoa oa 'nete oa bophelo ba Bakreste o lebisa ho nala ea moea le mahlohonolo a' mele (Mareka 10: 29-30). Sena ke karolo ea lebaka leo ba e phehelang ba utloisisang hore lefatše le hloka 'Muso oa Molimo. Bakreste ke manadorsosa a 'Muso oa Molimo.

Bakresete ba beha tšepo ea rona linthong tsa semoea, eseng tsa nama, leha re phela lefatšeng la nama (Baroma 8: 5-8). Re na le " ts'epo ea evangeli " (Bakolose 1:23). Sena ke seo Bakreste ba pele ba neng ba se

utloisia hore batho ba bangata ba ipolelang hore ke Jesu kajeno ha ba utloisise kannete.

6. Likereke tsa Greco-Roman li ruta hore 'Muso oa bohlokoa, empa ...

Likereke tsa Greco-Roman li lumela hore li ruta likarolo tsa 'Muso oa Molimo, empa ba na le bothata ba ho utloisia hore na hantlentle ke eng. Mohlala, *The Catholic Encyclopedia* e ruta sena ka mmuso:

Khalellong ea Jesu ka nako eohle ha a ne a ruta ho tla hoa 'muso ona, likarolo tsa ona tse fapaneng, moevelo oa ona o nepahetseng, mokhoa oo o ka fihlewang ka oona, a theha maemo a lipuo tsa hae, haholo hoo puo ea hae e bitsoang " evangeli " oa 'muso " ... ba qala ho bitsa Kereke e le " ' muso oa Molimo " ; cf. Kol, nna, 13; I Bathes., II, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, joalo-joalo ... ho bolela hore Kereke ke setheo sa Bomolimo... (Mopapa H. Kingdom of God. The Catholic Encyclopedia, Buka ea VIII. 1910).

Le hoja tse boletsoeng ka holimo li supile " Col, I, 13; I Bathes., II, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, " haeba u ka li sheba, u tla fumana hore ha ho le e 'ngoe ea litemana tsena e reng letho ka **Kereke** e le' Muso oa Molimo. Ba ruta balumeli e tla ba karolo ea 'Muso oa Molimo kapa hore ke' muso oa Jesu. Bebele e hlokamelisa hore ba bangata ba tla fetola evangeli kapa ba fetohelo e le 'nete, e seng' nete (Ba-Galata 1: 3-9). Ka bomalimabe, ba fapa-fapaneng ba entse joalo.

Jesu o rutile, " Ke 'na tsela, le' nete, le bophelo. Ha ho motho ea tleng ho Ntate haese ka 'na " (Johanne 14: 6). Peter o ile a ruta, " Ebile ha ho poloko ho eng kapa eng e ngoe, hobane ha ho lebitso le leng tlasa leholimo le filoeng batho leo re tla pholosoa ka Iona " (Liketso 4:12). Peter o ile a bolella Bajuda bohole ba tlameha ho ba le tumelo ea ho baka le ho amohela hore Jesu o tla pholoha (Liketso 2: 38).

Ho fapana le sena, Mopapa Francis o rutile hore batho ba sa lumeleng hore Molimo o teng, ntle le Jesu, ba ka pholosoa ka mesebetsi e metle! O ruta hape hore Bajude ba ka bolokeha ntle le ho amohela Jesu! Ntle le

moo, eena le ba Greco-Baroma le bona ba bonahala ba nka hore mofuta o seng oa Bebele oa 'Maria' ke senotlolo sa evangeli le senotlolo sa bonngoe bo kopaneng le ho kopaneng. Ka masoabi, bona le ba bang ha ba utloisise boholokoa ba Jesu LE Kosepele ea 'nete ea' Muso oa Molimo. Bongata bo ntsetsa pele likosepele tsa bohata.

Batho ba bangata ba lakatsa ho tsamaea ka pono le ho ba le tumelo lefatšeng. Testamente e ncha e ruta hore Bakreste ba lokela ho sheba kaholimo:

- › Beha mehopolo ea hau linthong tse holimo, eseng linthong tse lefatšeng. (Bakolose 3: 2)
- › Hobane re tsamaea ka tumelo, eseng ka pono. (2 Bakorinthe 5: 7)

Leha ho le joalo, Mopapa Pius XI ha e le hantle o rutile ho tsamaea ka pono ea kereke ea hae.

... Kereke e K'hatholike ... ke 'muso oa Kreste lefatšeng. (*QuasPrimas ea pius* 's encyclical)

The *CatholicBible 101* websaeteng ditlaleo, " 'Muso oa Molimo ho ile ha thehoa lefatšeng ke Jesu Kreste ka selemo sa 33 AD, ka mokgwa wa kereke ea Hae, a eteletsoeng pele ke Peter . . . Kereke e K'hatholike. " Ye T Lilemo tse Sekete ea 'Muso oa Molimo o se mona leha e le hore Kereke ea Roma, empa ho tla ba le lefatšeng. Leha Kereke ea 'nete ea Molimo e e-na le " linotlolo tsa' muso " (Mattheu 16: 19), ba reng kereke ke 'muso " ba nkile senotlolo sa tsebo " (Luka 11:52).

Kereke ea Roma e ruta ka matla khahlanolong le 'Muso oa Molimo oa lilemo tse sekete o tlang hoo ha e le hantle e leng " thuto ea Mohanyetsi oa Kreste " e thathamisitsoeng ho *Katekisma ea Kereke ea K'hatholike* :

676 Leqheka la Mohanyetsi oa Kreste le se le qalile ho ba teng lefats'eng nako le nako ha kopo e etsoa ho hlokomela kahare ho nalane hore tšepo ea mesia e ka phethahala ho feta nalane ka kahlolo ea semolao. Kereke e hanne le mefuta e fetotsoeng ea 'muso ona oa leshano hore o tle ka lebitso la millenarianism... (Katekisma ea Kereke e K'hatholike. Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, leq. 194)

Ka bomalimabe, ba lumellanang le seo ba tla ba le mathata a maholo ka phatlalatso ea Evangelia 'Muso oa Molimo qetellong. Ba bang ba tla nka mehato e tšabehang khahlanong le ba e phatlalatsang (Daniele 7:25; 11: 30-36). Empa, o ka nahana, na batho bohole ba ipitsang Jesu e le Morena ba ke ke ba kena 'musong? Che, ba ke ke. Hlokomela seo Jesu a se boletseng:

²¹" Ha se e mong le e mong ea reng ho 'na,' Morena, Morena, 'ea tla kena' musong oa maholimo, empa ke eena ea etsang thato ea Ntate ea leholimong. ²²Batho ba bangata ba tla re ho 'Me ka letsatsi leo,' Morena, Morena, na ha rea ka ra profeta ka lebitso la hao, lelekile bademona ka lebitso la hao, 'me etsahalale limakatso tse ngata ka lebitso la hao?' ²³Ke tla ba bolella ke re, 'Ha kea ka ka le tseba le ka mohla; ntloheleng, Iona ba etsang tlolo ea molao. '(Mathaio 7: 21-23)

Moapostola Pauluse o ile a ea " sephiri sa tlōlo ea molao " gatee 's " se mosebetsing " (2 Bathesalonika 2: 7) ka nako ea hae. Tlolo ea molao ena e amana le ntho eo Bebele e lemosang khahlanong le eona linakong tsa qetelo tse bitsoang " Sephiri, Babilona o Moholo " (Ts'enolo 17: 3-5).

The " sephiri sa tlōlo ea molao " e amana le ba ipolelang Bakreste ba lumela hore ha ba lokela ho boloka molao oa Ten Taelo ea Molimo, joalo-joalo le / kapa ho na le ho joalo ba bangata ba ntle le mabaka a amohelehang ho e le / kapa ho na le liforomo amohelehang pontso ea pako ho senya Molimo molao, kahoo ha ba ntse ba nahana hore , th labato na le mofuta o mong oa molao oa Molimo, ha ba lula ba le ponahalo ea Bokreste hore Jesu kapa baapostola ba hae e ne e tla ba hlokomela feela joalokaha a utlohalang.

Ma-Greco-Baroma a tšoana le Bafarisi ba tlotsitseng litaelo tsa Molimo, empa ba re litso tsa bona li etsa hore seo se amohelehe — Jesu o ile a nyatsa mokhoa oo (Mattheu 15: 3-9)! Esaia o boetse a lemositse hore batho ba ipolelang hore ke Molimo ba tla fetohela molao oa hae (Esaia 30: 9). Bofetoheli bona bo seng molaong ke ntho eo, ka masoabi, re e bonang ho fihlela kajeno.

E mong " misteri " hlahella ha ho ka etsahala hore ebe Kereke ea Roma bonahala ho lumela hore bosole ecumenical le ho kopanya litumelo mananetsamaiso Iona ho ka etsa hore ho be le khotso 'me phetolelo e

bao e seng ea Bibele ea' Muso oa Molimo lefatšeng. Lengolo le lemosa khahlanong le bonngoe bo kopaneng ba lithuto tseo e tla ruta hore, ka lilemo tse 'maloa, li tla atleha (hlokomela: *New Jerusalem Bible*, phetolelo e lumelletsoeng ke K'hatholike e bontšitsoe):

⁴Ba itihela fatše ka pel'a drakone hobane o ne a file sebata matla a sona; ba khumama ka pel'a sebata, ba re, 'Ke mang ea ka bapisoang le sebata? Ke mang ea ka e loantšang?' ⁵Sebata se ne se lumeletsoe ho bua ho ithorisa le ho nyefola le ho sebetsa ka likhoeli tse mashome a mane a metso e 'meli. ⁶'me ea hlola nyefolo ea eona khahlanong le Molimo, le lebitso la hae, tente ea hae ea leholimo, le bohle ba sirelelitsoeng moo. ⁷E ne e lumelletsoe ho etsa ntoa khahlanong le bahalaleli le ho e hlola, 'me e fuoe matla holim' a morabe o mong le o mong, batho, lipuo le sechaba; ⁸'me batho bohle ba lefatše ba tla e rapela, ke hore, motho e mong le e mong eo lebitso la hae le neng le sa ngoloa fatše ho tloha ho theho ea lefatše bukeng ea bophelo ea Konyana ea sehlabeled. ⁹Mang kapa mang ea ka utloang, a ke a mamele: ¹⁰Bao ba leng kholehong ea botlamuo; ba bolaeang ka sabole ho isa lefung ka sabole. Ke ka hona bahalaleli ba tlamehang ho ba le mamello le tumelo. (Tshenolo 13: 4-10, NJB)

Bebele e lemosa khahlanong le nako ea qetello Bonngoe ba Babylona:

¹E mong oa mangeloi a supileng a neng a tšoere likotlolo tse supileng a tla ho bua le nna, a re, 'Tloo mona ke tla u bontša kotlo ea seotsoa se seholo se lutseng teroneng haufi le metsi a mangata, ²marena' ohle a lefatše ba entse bohlola, 'me ke mang ea tahisitseng lefatše lohle ka veine ea bohlola ba hae?' ³O ile a nkisa moeeng ka lehoatateng, 'me moo ka bona mosali e mong a palame sebata se' mala o sekareleta se neng se e-na le lihlooho tse supileng le linaka tse leshome 'me se ne se ngotsoe ka hohle ka lebitso la nyefolo. ⁴Mosali eo o ne a apere bopherese bo bofubelu, a bopehile ka khauta le mabenyan le liperela, 'me o ne a tšoere sets'oants'o sa khauta se tletse litšila tse manyala tsa bohlola ba hae. ⁵**phatleng ea hae e neng e ngotsoe lebitso, e leng lebitso leo ho patoang: "Babylona e Moholo, 'mè oa matekatse tsohle lemekhoa eohle e litšila lefatšeng.'** ⁶Ka bona hore o noe, o tahiloe ke mali a bahalaleli, le mali a bashoela-tumelo ba

Jesu; mme yare ha ke mmona, ka ba ka itsamaela ka botlalo. (Tshenolo 17: 1-6, NJB)

⁹'Sena se hloka ho ba masene. Lihlooho **tse supileng ke maralla a supileng**, moo mosali a lutseng holim'a ona. . . ¹⁸Mosali eo u mo boneng ke **motse o moholo o** nang le matla holim'a babusi bohle ba lefatše. ' (Tshenolo 17: 9,18, NJB)

¹Kamora sena, ka bona lengeloi le leng le theoha leholimong, le fuoe matla a maholo; lefatše le ile la khanya ka khanya ea hae. ²Ha lithhōrō tsa lentsoe la hae o ile a hoeletsa, 'Babylona e oele, **Babylona e Moholo** o oele,' me e se e le haunt tsa badimo le bolulo bakeng sa mong le e mong ka moea nkhang le litšila, e nyonyehang nonyana. ³Lichaba tsohle li noele veine ea bohlola ba eona haholo; Morena e mong le e mong ea lefatšeng o febile le eena, mme mohoebi e mong le e mong o ruile ka lebaka la boitšoaro ba hae bo bobe. ⁴Lentsoe le leng le ile la bua le le leholimong; Ke utloile ha e re, ' **Tlohang, batho ba ka, tlohang ho eena, hore le se ke la kopanela liketsong tsa hae tsa bosholu**' me **le be le likotlo tse tšoanang**. ⁵Libe tsa hae li fihlile leholimong, 'me Molimo o nahanne ka littolo tsa hae: mo tšoare joalo ka ha a kile a tšoara ba bang. ⁶O lokela ho lefuoa habeli ho feta chelete eo a neng a e lekantse. O lokela ho ba le senoelo se matla haholo sa 'mele oa hae. ⁷mong le e mong e mong oa pomps hae le orgies ke ho matched ka thupa kapa bohlokong bo otlang pelo e. Ke beiloe teroneng joaloka mofumahali, o nahana joalo; Ha ke mohlolohali 'me nke ke ka tseba ho shoeloa. ⁸Bakeng sa seo, ka letsatsi le le leng, likotlo li tla mo oela: lefu le ho siama le tlala. E tla chesoat fatše. Morena Molimo ea mo ahlotseng o matla. ⁹'Ho tla ba le sello le ho mo llela ke marena a lefatše a entseng bohlola le eena' me a etsa metlae le eena. Ba bona mosi ha a cha, (Tshenolo 18: 1-9, NJB)

Ka ho Zakaria, Bibebe e lemosa khahlanong le Babylona ho tla le e bontša hore bonngoe ba tšoanetseng ke ke ha etsahala ho fihlela *ka mor'a* Jesu a kgutlang hape:

¹⁰Hlokoma! Hlokoma! Tlohang lefatšeng le ka leboea - - Morena o re: - Ke le hasantse moeeng o mong oa meeaa ea

leholimo - ho bolela Jehova. ¹¹ Hlokomela! Pholoha, **Sione, joale u lulang le morali oa Babylon!**

¹² Hobane Yahweh Sabaoth o bolela taba ena, ho tloha ha Khanya e ralile

'na, mabapi le lichaba tse u utsoitseng,' Mang kapa mang ea o amang o ama apple ea leihlo la ka. ¹³ Joale bonang, ke tla tsokela letsoho la ka holim 'a bona' me ba tla tlatlapa ka bao ba ba makhoba. 'Joale u tla tseba hore Yahweh Sabaoth o nthomile! ¹⁴ Bina, thaba, morali oa Sione, etsoe joale ke tlil'o lula har'a lōna-HOITSOETSE! ¹⁵ Letsatsing leo lichaba tse ngata li tla sokolohela Yahweh. E, e tla ba sechaba sa hae, 'me ba tla lula har'a lōna. Joale u tla tseba hore Yahweh Sabaoth o nthomile ho uena! ¹⁶ Jehova o tla rua Juda, le kabelo ea hae Naheng e Halalelang, 'me a etse Jerusalema khetho ea hae. (Zakaria 2: 10-16, NJB; hlokomela ho liphetolelo tsa KJV / NKJV itemana li thathamisitsoe e le Zakaria 2: 6-12)

Mekhatlo e kopaneng ea litumelo le litumelo tse kopaneng eo Machaba a Kopaneng, Vatican, Maprostanta a mangata le baetapele ba Orthodox ea Bochabela ba e khotthalletsang li nyatsuoa ka ho hlaka ke Bibele ebile ha ea lokela ho khotthatsoa. Jesu o ile a lemosa ka ba *ipolelang* hore ba latela Eena ea tla " thetsa ba bangata " (Mattheu 24: 4-5). Ecumenism e ngata e amana le " pere e tšoeu " ea Ts'enolo 6: 1-2 (eo eseng Jesu) le seotsoa sa Ts'enolo 17.

Joaloka Zakaria, Moapostola Pauluse le eena o ile a ruta hore bonngoe ba 'nete ba tumelo ea ne e ke ke etsahala ho fihlela *ka mor'a* Jesu a kgutlang hape:

¹³ ho fihlela bohole re fihlela bonngoe tumelong le tsebong ea Mora oa Molimo 'me re theha Monna ea phethahetseng, ea holileng ka botlalo ka botlalo ba Kreste ka boyena. (Ba-Efese 4:13, NJB)

Ba lumelang bonngoe bona bo tla pele Jesu a khutla ba positse. Ha e le hantle, ha Jesu a khutla, o tla tlameha ho senya bonngoe ba lichaba tse tla kopana khahlanong le eena:

^{11: 15} Joale lengeloi la bosupa la letsa terompeta ea Iona, 'me mantsoe a ne a utloahala leholimong a hoelehetsa, a re, "" Muso oa lefatše o fetohile 'muso oa Morena oa rona le oa hae,' me o tla

busa ka mehla le mehla. '¹⁶The mashome a mabeli a metso e mene le baholo, a behoa teroneng ka boteng ba Molimo, itihela fatše ka lifahleho 'me la ama fatše ka liphatleng tsa bona ho rapela Molimo ¹⁷le mantsoe ana,' Re u lebohe, ea Matla 'Ohle Morena Molimo, O ile a ke mang, O eo e neng, bakeng sa ho nka matla a hau a maholo le ho qala puso ea hau. ¹⁸Lichaba li ne li ferekane 'me joale nako e fihlile ea hore puseletso ea hao le hore bafu ba ahloloe, le bahlanka ba hao baprofeta, bakeng sa bahalaleli le ba tšabang lebitso la hao, ba banyenyane le ba baholo, hore ba putse moputso. . Nako e se e fihlile ea ho timetsa ba senyang lefatše.' (Tshenolo 11: 15-18, NJB)

^{19: 6} 'Me ka utloa se neng se utloahala eka ke mantsoe a bongata bo boholo, joalo ka molomo oa leoatle kapa molomo o moholo oa lerata, ho araba,' Alleluia! Puso ea Morena Molimo oa rona ea Matla 'Ohle e qalile; . . . ¹⁹Joale ka bona sebata, le marena 'ohle a lefatše le mabotho a' ona, ba bokane ho loana Rider le lebotho la hae. ²⁰Empa sebata se ne se nkuoe motšoaruoa, hammoho le moporofeta oa bohata ea neng a sebelisitse mehlolo molemong oa sebata, 'me ke bona a thetsitse ba neng ba amohetse letšoao la sebata le ba neng ba khumamile setšoantšo sa hae. Ba ile ba akheloa ba phela ka letšeng le tukang la sebabole le tukang. ²¹Ba bang kaofela ba bolailoe ka sabole ea Rider, e neng e tsoa molomong oa hae, 'me linonyana tsohle li ile tsa ikhabisa ka nama ea bona. . . ^{20: 4} Joale ka bona literone, moo ba nkile litulo tsa bona, 'me holim' a bona a fuoa matla a ho fana ka kahlolo. Ke bone meea ea bohole ba neng ba khaotsoe hlooho ka lebaka la ho paka bakeng sa Jesu le bakeng sa ho bolela lentsoe la Molimo, le ba hanang ho rapela sebata kapa seemahale sa hae mme ba hana ho amohela letšoao phatleng kapa matsohong a bona; ba phela, mme ba busa le Kreste lilemo tse sekete. (Tshenolo 19: 6,19-21; 20: 4, NJB)

Hlokomela hore Jesu o tla tlameha ho timetsa mabotho a lefats'e a kopaneng Khahlano le Eena. Ebe Eena le bahalaleli ba tla busa. Ke moo ho tla ba le bonngoe bo nepahetseng ba tumelo. Ka bomalimabe, ba bangata ba tla mamela basebeletsi ba bohata ba shebahalang ba lokile, empa ba sa joalo, joalo ka ha moapostola Pauluse a lemositse (2 Ba-Korinthe 11:

14-15). Haeba batho ba bangata ba ne ba ka utloisia Bibele le evangeli ea 'Muso oa Molimo hanyane, ba ne ba tla loana le Jesu.

7. Hobane'ng 'Muso oa Molimo?

Leha batho ba rata ho nahana hore re bohlale haholo, ho na le meeli ea kutloisiso ea rona, leha ho le joalo, " kutloisiso ea Molimo ha e na meeli " (Psalme 147: 5).

Ke ka lebaka leo ho tla nka karolo ea Molimo ho lokisa polanete ena.

Le ha ba bangata ba lumela *ho* Molimo, boholo ba batho ha ba rate ho phela kamoo *a* laelang ka teng. Hlokomela tse latelang:

⁸O u bontšitse, monna, hore na ke eng e ntle; + 'Me ke eng seo Morena a se hlokang ho uena, Empa hore o etse ka toka, ho rata mohau le ho tsamaea ka boikokobetso le Molimo oa hao? (Mikea 6: 8)

Ho tsamaea ka boikokobetso *le* Molimo hase ntho eo batho ba ikemiselitseng ho e etsa ka tieo. Ho tloha mehleng ea Adama le Eva (Genese 3: 1-6), batho ba ikhethetse ho itšepa le ho qala lintho tse tlangu pele, kaholimo ho Molimo, leha ba sa boloke litaelo tsa hae (Exoda 20: 3-17).

Buka ea Liproverbia e ruta tjena:

⁵Tšepa Morena ka pelo ea hao eohle, 'me u se ke ua itšetleha ka kutloisiso ea hao. ⁶litseleng tsohle tsa hao ananelia Eena, 'Me O tla tataisa litsela tsa hao. ⁷U se ke ua ipona bohlale; u tšabe Morena 'me u furalle bobo. (Liprov. 3: 5-7)

Leha ho le joalo, batho ba bangata ba ke ke ba tšepa Molimo e le kannete ka lipelo tsohle tsa bona kapa ba emela hore a tataise mehato ea bona. Batho ba bangata ba re ba tla etsa seo Molimo a se batlang, empa ba se ke ba se etsa. Botho bo thetsitsoe ke Satane (Tshenolo 12: 9) mme o wetse litakatso tsa lefats'e le 'boikhohomoso ba bophelo' (1 Johanne 2: 16).

Ka hona, ba bangata ba bile le litloaelo tsa bona tsa bolumeli le mebuso ea lefatše, hobane ba nahana hore ba tseba haholo. Leha ho le joalo, ha ba (joalo ka Jeremia 10: 23) hape ha ba na ho baka e le kannete.

Ke ka lebaka leo botho bo hlokang 'Muso oa Molimo (cf. Mattheu 24: 21-22).

Nahana ka lintlha

E 'ngoe ea liphatlalatso tse tsebahalang haholo tseo Jesu a faneng ka tsona e ne e le lipina tse ngata, tseo A li fileng *Thutong ea hae ea Thabeng ea Mehloaare*.

Hlokomela tse ling tsa Seo A se buileng:

³" Ho lehlohonolo mafutsana moeeng, hobane ke 'muso oa maholimo. ⁴Ho lehlohonolo ba siameng, hobane ba tla tšelisoa. ⁵Ho lehlohonolo ba bonolo, hobane ba tla rua lefatše. ⁶Ho lehlohonolo ba lapelang le ho nyoreloa ho loka, hobane ba tla khora. ⁷Ho hlohonolofatsoe ba mohau, Etsoe ba tla fumana mohau. ⁸Ho bokoe ba lipelo li hloekileng, Etsoe ba tla bona Molimo. ⁹Ho lehlohonolo ba bōpang khotso, hobane ba tla bitsoa bara ba Molimo. ¹⁰Ho lehlohonolo ba hlorisoang ka lebaka la ho loka, Hobane 'muso oa maholimo ke oa bona. (Mathaio 5: 3-10)

Ke 'Musong oa Molimo (cf. Mareka 4: 30-31), eo hangata e bitsoang' Muso oa maholimo ke Mattheu (cf. Mattheu 13: 31) , moo litsepiso tsena tse lehlohonolo li tla phethahala. Ho ke ka 'Muso oa Molimo hore ka tsepiso ea hae e tla phethahala , f, o Ho dagelever ba bonolo ho ja lefa la lefatše le e hloekileng ho bona Molimo . Le ook pele ho litaba tse molemo tsa litlhohonolofatso tse ka 'Muso oa Molimo!

Litsela tsa Molimo Le tokelo ea

'Nete ke hore Molimo ke lerato (1 Johanne 4: 8,16) mme Molimo HA A na boithati. Melao ea Molimo e bontša lerato ho Molimo le moahisani (Mareka 12: 29-31; Jakobo 2: 8-11). Litsela tsa lefatše ke tsa boithati ebile li fellia lefung (Baroma 8: 6).

Hlokomela hore Bebele e bontša hore Bakreste ba 'nete ba boloka litaelo:

¹W hoever o lumela hore Jesu ke Kreste o tsoetsoe la Molimo, 'me mong le e mong ea ratang ea ileng a ba a tsoala hape o rata ea e tsoaloa la Eena. ²Ka sena rea tseba hore re rata bana ba Molimo, ha re rata Molimo 'me re boloka litaelo tsa hae. ³Hobane

ona ke lerato la Molimo, hore re boloke litaelo tsa hae. Le litaelo tsa hae

ha e boima. (1 Joh. 5: 1-3)

" Litaelo tsohle tsa Molimo ke ho loka " (Pesaleme ea 119: 172). Litsela tsa hae li hloekile (1 Ti tus 1:15). Ka bomalimabe, ba bangata ba amohetse mefuta e fapaneng ea " tlolo ea molao " mme ha ba hlokomele hore Jesu HA A TLA TLA ho felisa molao kapa baprofeta, empa ho ba phethahatsa (Mattheu 5:17), ka ho ba hhalosetsa moelego oa bona oa nnete le ho o hodisa ho feta tse ngata mohopolo (mohlala, Mattheu 5: 21-2 8). Jesu o rutile hore " mang kapa mang ea etsang 'me a ba rute , o tla bitsoa ea moholo' musong oa maholimo " (Mattheu 5:19) (mantsoe " Muso oa Molimo 'le' 'muso oa leholimo' oa feto-fetoha).

Bebele e ruta hore tumelo e se nang mesebetsi e shoele (Jakobo 2:17). Batho ba bangata ba ipolela hore ba latela Jesu, empa ba ke ke ba lumela lithuto tsa hae e le kannete (Mattheu 7: 21-23) mme ba ke ke ba Mo etsisa joalo ka ha ba lokela (cf 1 Ba-Korinthe 11: 1). " Sebe ke tlolo ea molao " (1 Johanne 3: 4, KJV) mme bohle ba entse sebe (Baroma 3:23). Leha ho le joalo, Bebele e bontša hore mohau o tla hlola kahlolo (Jakobo 2:13) joalo ka ha Molimo a na le moralo bakeng sa bohle (cf Luka 3: 6).

Litharollo tsa batho, ntle le litsela tsa Molimo, li ke ke tsa sebetsa. 'Musong oa lilemo tse sekete, Jesu o tla busa ka " molamu oa tšepe " (Tshenolo 19: 15), mme ho tla loka batho ba tla phela ka tsela ea Molimo. **Mathata ohle a lefats'e a teng hobane mekhatlo ea lefatše lena e hana ho mamela Molimo le molao oa hae .** History bontša 's botho ha ba nang le bokhoni ba ho rarolla mathata a sechaba:

⁶Hobane ho ba le kelello ea nama ke lefu, empa ho ba le kelello moeeng ke bophelo le khotso. ⁷Hobane kelello ea nama ke bora ho Molimo; etsoe ha e tlas'a molao oa Molimo, leha e le hore e ka ba joalo. ⁸Kahoo joale, ba leng nameng ba ke ke ba khahlisa Molimo. (Baroma 8: 6-8)

Bakreste ba lokela ho tsepamisa likelello tsa bona moeeng, 'me ba fuoe Moea oa Molimo ho etsa joalo mehleng ena (Baroma 8: 9), leha re na le bofokoli.

²⁶Hobane le bona ho bitsoa ha lona, barab'eso, hore ha ho ba bangata ba bohlale ho ea ka nama, ha ho ba bangata ba matla, eseng ba bangata ba khabane, ba bitsoang. ²⁷Empa Molimo o khethile lintho tse boootla tsa lefatše hore a hlabise ba bohlale lihlong, 'me Molimo o khethile lintho tse fokolang tsa lefatše ho hlabisa lintho tse matla matla; ²⁸Lintho tsa motheo tsa lefatše le lintho tse nyelisitsoeng tseo Molimo a li khethileng le lintho tse sa tlisoang ke ho senya lintho tse teng, ²⁹hore ho se ke ha e-ba le nama ea ithorisang ka pel'a hae. ³⁰Empa ka eena le le ho Kreste Jesu, eo e bile rona bohlale ba tsoang ho Molimo, le ho loka le kamohelo le topollo. ³¹hore, joalo ka ha ho ngoliloe, " Ea borena, a ke a ithorise ho Morena. " (1 Bakorinthe 1: 26-31)

Bakreste ba lokela ho ithorisa ka leano la Molimo! Re tsamaea ka tumelo joale (2 Ba-Korinthe 5: 7), re shebile holimo (Bakolose 3: 2) tumelong (Ba-Heberu 11: 6). Re tla hlohonolofatsoa ka ho boloka litaelo tsa Molimo (Tšen. 22:14).

Hobane hobaneng Kosepele ea 'Muso oa Molimo?

Maprostanta a na le maikutlo a hore hang ha ba amohetse Jesu e le mopholosi, ba batla 'Muso oa Molimo. Mak'hatholike a lumela hore ba kolobelitsoeng, leha e le masea, ba kene kereke ea bona e le 'muso. Mak'hatholike le Orthodox ea Bochabela ba tloaetse ho nahana hore ka lisakramente, joalo-joalo, ba batla 'muso oa Molimo. Ha Bakreste ba lokela ho kolobetsoa, Greco-Roman-Prostanta li tloaetse ho sheba lefats'e ho rarolla mathata a batho. Ba rata ho tsepamisa maikutlo lefats'eng (cf. Baroma 8: 6-8).

Ho batla 'Muso oa Molimo pele (Mattheu 6:33) ke sepheo sa bophelo bohle bakeng sa Bakresete. Morero, eseng ho sheba lefatše bakeng sa tharollo, empa ho Molimo le litsela tsa hae. Litaba tse molemo tsa 'Muso oa Molimo li fetola bophelo ba rona.

Bebele e re Bakreste ba tla busa le Jesu, empa na ua hlokomela hore ho bolela hore Bakreste ba 'nete ba tla busa metseng? Jesu o rutile:

¹²" Monna e mong ea hlomphehang o ile naheng e hole ho ea inkela 'muso ebe oa khutla. ¹³Kahoo a bitsa bahlanka ba hae ba leshome, a ba fa limina tse leshome, 'me a re ho bona,' Etsa khoebo ho fihlela ke fihla. ' ¹⁴Empa baahi ba hae ba mo hloile, 'me

ba mo romela moifo ka mor'a hae, ba re,' Monna enoa ha a na ho re busa. '

¹⁵ " Eitse ha a khutla, ha a se a amohetse

'muso, joale a laela bahlanka bana, bao a ba fileng chelete, hore ba bitsetsoe eena, e le hore a ka tseba hore na motho e mong le e mong o fumane chelete e kae ka khoebo. ¹⁶ Joale, ho ile ea pele, a re, 'Monghali, ea mina ea hao e fumane Minas tse leshome.' ¹⁷ A re ho eena, 'U entse hantle, mohlanka ea khabane; hobane u ne u tšepahala ho se senyenyane, e-ba le matla holim'a metse e leshome. '¹⁸ Ea bobeli ea tla ea re, 'Monghali, mina ea hau e fumane limina tse hlano.' ¹⁹ Ka mokhoa o tšoanang a re ho eena, 'Le uena u lokela ho feta metse e mehlano.' (Luka 19: 12-19)

Tšepahala ho se senyane seo u nang le sona hona joale. Bakreste ba tla ba le monyetla oa ho busa metseng ea 'nete,' musong oa 'nete. Jesu o ile a boela a re, " moputso oa ka o ho 'na, ho nea e mong le e mong ho ea ka mosebetsi oa hae " (Tshenolo 22:12). Molimo o na le moralo (Jobo 14: 15) le sebaka (Johanne 14: 2) bakeng sa ba tla mo arabela e le kannete (Johanne 6:44; Tšenolo 17:14). 'Muso oa Molimo ke oa nnete' me u ka ba karolo ea ona.

Qalong ea 2016, koranta ea *Saense* ne sehlooho se ba e biditseng " Matla matšoele " hore o ile a bontša hore bohlale maiketsetso le crowdsourcing ka rarolla " mathata a batho ba khopo 'ba tobane batho. Leha ho le joalo, sengoloa seo ha sea ka sa utloisia hore na bokhopo e ne e le eng, ho sa thoe letho ka hore bo ka bo rarolla joang.

Tšebelisano, ntle ho tse latelang litsela 'nete ba Molimo, ke e le ahlotsoeng ho hlōleha 21st, Iekholong la lilemo la ka e ne e khutlela ka mor'a e Moholo Moroallo ha botho sebelisana ho haha ba ile ba hlōleha Toreng ea Babele (Genese 11: 1-9).

Mathata a lefats'e, libakeng tse joalo ka Bochabela bo Hare (leha ho lebelletsoe katleho ea nakoana, mohlala, Daniele 9: 27a; 1 Bathesalonika 5: 3), e ke ke ea rarolloa ke batho - re hloka khotsa ea 'Muso oa Molimo (Baroma 14: 17).

Mathata a bokhukhuni ba machabeng, leha a ne a lebelletse ho atleha, a ke ke a rarolloa (cf. Ezekiele 21:12) ke ba thetsitsoeng ho Machaba a

Kopaneng (cf. Tshenolo 12: 9) - Re hloka thabo le matšeliso a 'Muso oa Molimo.

Mathata a tiko loho a SE KE a rarolloa ka tšebelisano ea machaba, joalo ka ha lichaba tsa lefats'e li tla thusa ho senya lefats'e (Tshenolo 11:18), empa li tla rarolloa ke 'Muso oa Molimo.

Litaba tsa boitšoaro bo bobe ba thobalano, ho ntša mpa le ho rekisa likarolo tsa 'mele oa motho li ke ke tsa rarolloa ke USA (cf. Tšen. 18:13), empa ke' Muso oa Molimo.

Sekoloto se seholo seo USA, UK, le linaha tse ling tse ngata li se nang tsona li ke ke tsa rarolloa ka ho etsa chelete ea machaba, empa qetellong (kamora timetso ka ho ba Habakuku 2: 6-8) ke 'Muso oa Molimo.

Ho hloka tsebo le boithuto bo ke ke ba rarolloa ke Machaba a Kopaneng — re hloka 'Muso oa Molimo. Ntoa ea bolumeli e ke ke ea rarolloa ka nepo ke mokhatlo o kopaneng oa litumelo tse lumellanang le poloko ntle le Jesu oa 'nete oa Bebele. Sebe ke BOTHATA ka lefatše le bakeng sa hore, re hloka sehlabelo sa Jesu 'me ba khutle hae ka' Muso oa Molimo. Saense ea kajeno ea bongaka ha e na likarabo tsohle bakeng sa bophelo ba motho — re hloka 'Muso oa Molimo.

Litaba tsa tlala li ke ke tsa rarolloa ke likokoana-hloko tse fetotsoeng liphatsa tsa lefutso tse behang likarolo tsa lefatše kotsing ea tlala ka lebaka la mefokolo e ka bang teng ea lijalo — re hloka 'Muso oa Molimo.

Bofuma bo boholo libakeng tsa Afrika, Asia le libakeng tse ling, ha li ntse li rua molemo ka nako ea ho qetela 'Babilona' (cf. Tshenolo 18: 1-19), e ke ke ea rarolla bothata ba bofutsana-re hloka 'Muso oa Molimo. Taba ea hore kantle le Jesu, batho ba ka tlisa sebopua nakong ena ea "mehleng ena e mpe" ke evangeli ea bohata (Ba-Galata 1: 3-10).

Mokhahlelo oa sekete oa Kingdom of God ke 'muso oa sebele o tla theoa lefatšeng. E tla ipapisa le melao e lerato ea Molimo le Molimo ea lerato joalo ka moetapele. Ta bahalaleli tla busa le Kreste ka lilemo tse sekete (Tšenolo 5:10; 20: 4-6). Mmuso ona o tla kenyelletsa bao kannete ba leng Kerekeng ea Molimo, ha ho na lengolo le bolelang hore Kingdom of God ehlide ke Kereke (Katolike kapa e 'ngoe). Kereke ea Roma e hanyetse thuto ea lilemo tse sekete, 'me hamorao e tla hanyetsa molaetsa oa evangeli oa Bibele ka matla ha re ntse re atamela

pheletsong. Sena se kanna ea fana ka litaba tsa boholoka tsa media tse ka thusang ho phethahatsa Mattheu 24:14.

Ka-fi lona nal mohato, 'Muso oa Molimo e tla akarelletsa " Jerusalema e Mocha,

ho theoha leholimong ho tsoa ho Molimo " (Tshenolo 21: 2) mme ka keketseho ea ona ha ho na ho fela. Ha ho sa tla ba le ho hloka toka, ha ho sa tla ba le masoabi, kapa lefu.

Ho rera le ho utloisia evangeli ea Kingdom ea Molimo ke sehlooho sa boholoka sa Bebele. Bangoli ba Testamente ea Khale ba ile ba ruta ka eona. Jesu, Pauluse le Johanne ba ile ba ruta ka taba ena. Thuto ea khale 'ea Bokreste ' ea ho phela ka ntle ho Testamente e Ncha e rutiloe ka eona. Baetapele ba pele ba Bokreste ba lekholo la bobeli la lilemo, joalo ka Polycarp le Melito , ba ile ba ruta ka hona. Rona Kerekeng ea *Continuin g* ea Molimo re e ruta kajeno.Re hopole hore Kingdom of God ke taba ea pele eo Bebele e bonts'itseng hore Jesu o ile a ruta ka eona (Mareka 1:13 .) Hape ke seo A se pakileng ka mor'a tsoho (Diketso 1: 3) - mme ke ntho eo Bakreste ba lokelang ho e batla pele (Mattheu 6:33) .

Kosepele ha e bue feela ka bophelo le lefu la Jesu . Ha a totobatsa evangeli eo Jesu le balateli ba hae ba rutiloeng ba neng ba e ruta ke Kingdom ea Molimo e tlang . Kosepele ea 'muso e akarelletsa poloko ka Kreste, empa e boetse e akarelletsa ho ' s teachingthe qetellong ba mebuso ea batho (Tšenolo 11: 1 5) .

Hopola hore Jesu o rutile hore pheletso e ke ke ea tla kamora hore evangeli ea 'muso e bolelloe lefatše e le bopaki ho lichaba tsohle (Mattheu 24:14) . Mme boboleli boo boa etsahala hona joale.

Litaba tse monate ke hore '**Muso oa Molimo ke tharollo ea mathata a tobaneng le batho** . Leha ho le joalo, BAS HA BA batle ho e tšehetse, kapa ho e utloa , kapa ba batla ho lumela 'neta ea eona. Mmuso oa Molimo o phela ka ho sa feleng (Mattheu 6:13), athe " lefatše lena lea feta " (I Ba-Korinthe 7: 31) .

Bopaki ba ho bolela evangeli ea ' nete ea' Muso oa Molimo ke ntho eo rona Kerekeng e *Tsoelang Pele* ea Molimo re lokelang ho e nka ka botebo . Re loanela ho ruta lintho tsohle tse rutoang ke Bibele (Mattheu 28: 19-20), ho kenyelletsa le 'Muso oa Molimo (Mattheu 24:14). Ha re

ntse re emetse 'muso oo, re hloka ho ithuta le ho latela litsela tsa Molimo le ho tšelisa ba bang ba batlang ho lumela' nete.

Na ha ua tšoanelo ho tšehetsoa ho phatlalatsoa ha evangeli ea 'Muso oa Molimo o tlang? Na o tla lumela evangeli ea 'Muso oa Molimo?

Ho tsoela pele Kereke ea Molimo

Ofisi ea USA ea Continuing Church of God e fumaneha ho: 1036 W. Monate Avenue, Mofosi Leoatle, California, 93433 USA; sebaka sa marang-rang sa marang-rang www.cco.org.

Ho tsoela pele liwebsaete tsa Kereke ea Molimo (CCOG)

CCOG.ASIA Sebaka sena sa marang-rang se shebane haholo le Asia.

CCOG.IN Sebaka sena sa marang-rang se lebisitsoe ho ba mafa a India.

CCOG.EU Sebaka sena sa marang-rang se lebisitsoe ho Europe.

CCOG.NZ Sebaka sena sa marang-rang se lebisitsoe ho New Zealand le ba bang ba nang le semelo sa Borithane.

CCOG.ORG Ena ke webosaete ea mantlha eaContinuingChurch of God. E sebeletsa batho lik'honthinenteng tsohle. E na le lingoliloeng, likhokahano le livideo.

CCOGCANADA.CA Sebaka sena sa marang-rang se lebisitsoe ho ba leng Canada.

CCOGAfrica.ORG Sebaka sena sa marang-rang se lebisitsoe ho ba leng Afrika.

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Ena ke sebaka sa marang-rang sa puo ea Sepanishe bakeng sa Kereke e Tsoelang Pele ea Molimo.

PNIND.PH Patuloynalgesya ng Diyos. Ena ke sebaka sa marang-rang sa Philippines sa Continuing Church of God. E na le tlhaiso-leseling ka Senyesemane le Setagalog.

Litaba le liwebosaete tsa nalane

COGWRITER.COM Sebaka sena sa marang-rang ke sesebelisoa se seholo sa phatlatlatso mme se na le litaba, thuto, lingoloa tsa nalane, livideo, le liapdeite tsa boporofeta.

CHURCHHISTORYBOOK.COM Ena ke sebaka se bonolo ho se hopola sa marang-rang se nang le lintlha le tlhaiso-leseling ka nalane ea kereke.

BIBLENEWSPROPHECY.NET Ena ke sebaka sa marang-rang sa seea-le-moea se buang ka litaba le litaba tsa Bebele.

YouTube BitChute Itsela tsa Video tsa Lithuto le Lingoloa tsa Thuto

BibleNewsProphecy mocha. Livideo tsa thuto ea CCOG.

CCOGAfrica mocha. Melaetsa ea CCOG ka lipuo tsa Afrika.

CCOG Animations mocha oa ho ruta likarolo tsa litumelo tsa Bokreste.

CCOGSermones seteishene se na le melaetsa ka puo ea Sepanish.

ContinuingCOG mocha. Lithuto tsa video tsa CCOG.

Setšoantšo se bonts'oa ka tlase tse ling tsa litene tse setseng (le tse ling tse eketsoeng hamorao) tsa moaho o leng Jerusalema ka linako tse ling o bitsoang Cenacle, empa o hhalosoang hantle joalo ka Kereke ea Molimo Lejoeng la Western Western (eo hona joale e bitsoang Mt. Sione):



Ena ho lumeloa hore e ne e le sebaka sa moaho oa kereke ea pele ea Bokreste. Moaho oo Jesu a neng a ka re 'evangeli ea' Muso oa Molimo 'o ka be o ile oa boleloa ho ona. Ona e ne e le moaho o neng o ruta Kosepele ea' Muso oa Molimo.

Ka lebaka lena, re boetse re leboha Molimo ntle le ho khaotsa, hobane ... lona, banab'eso, le bile balateli ba likereke tsa Molimo tse leng ho Yudea ho Kreste Jesu.

Phehellang ka tieo tumelo e neng e fuoe bahalaleli bohole hang hang (Juda 3)

(Jesu) a re ho bona, "Ke tlameha ho bolela 'muso oa Molimo metseng e meng, hobane ke rometsoe sena." (Luka 4:43)

Empa batlang 'muso oa Molimo,' me lintho tsena tsohle [o] tla li ekeletsoa. Le se ke la tšaba, mohlatsoana, hobane ke thato ea Ntat'a lona ho le fa 'muso. (Luka 12: 31-32)

Ebile, evangeli ena ea 'muso e tla boleloa lefatšeng lohle, e le bopaki ho lichaba tsohle,' me joale bofelo bo tla tla. (Mathaio 24:14)

language edition.